

Bongaka, Ditaola.Bongaka, tema ya 1

1 Mehuta ya dingaka ke tla e ngwala ka go latelana ga yona le mediro ya bona. Ke tla thoma ka bo-tshokgotshokgwane ke dingaka fela a di tii moloi, ba-tshaba go rutwa metse ya batho. Diema tsona ba direma, bare go bona sekete ke sekete, sepelang ba-thokeng ba tlaya ba le botsa bjalo ge ba e ya ba hwetsana gore ke thereso.

Seripa sa bobedi.

2 Botshokgotshokgwane ba banna. Ke dingakanyana tse we di satsebego selo, bjalo ba e tira dingaka ka go tsama ba fora batho. Ba bile ba leka le gonyaka go tia baloi, bjalo ka gobane kgopolo ya motho e e tletsego o nyaka go kwa kudu motho yo we a moyoyago. Ge a ka foya a molaola a seke a motsa moloi, ke moka a mofa ditlhare pelo ya gwe a ewe.

3 Ge a tlare motho ke ngaka o nyaka gore a motse moloi ka morago ga mo we a kgone a mofa ditlhare. A bee a molukisetse le ditlhare tea go bolaya moloi ge a tliro moyoya. Gona mo we molaolwa o tla thaba kudu. Bjalo dingaka tsa mohuta o we ke dingakana.

4 Bongaka bo a rutwa, bjalo mong bogologolo yo monyana o be a sa dumelwa go rutwa bongaka. Go rutiwa banna ba bagolo ba we ba setsego ba tshela bopudu. Ba we ba tile ba ka swara bongaka. Le gona dingaka e be disa tlala naga, motho mong seleteng ka setee o a hwetsana dingaka di se kae.

5 Molemo Raganya monna yo we batswadi ba gagwe e su e ke e be dingaka, bjalo yo mongwe wa bagologolo ba gabu e be ele ngaka le ge leina la gagwe le sa tsibje. Fela tlhasenyana e gona ya gore o kile a ba gona bjalo a hwa a sena ngwana ke baka le we leina la gagwe le lebalwago.

3 6 Moya wa mohu wa tsena moyeng wa Molemo. Monna yo we molemo e be e le motsumi, bjalo mo we ba tsomago gona gobe gona le sethekgwana sa maraga, ke gore seretse bjalo e le mabitleng

a ga Mametsa. E be ba sa rate go epela bahu, ba dioya ba fata maraga a we ke moka ba fakela bahu ka borageng bjalo ba sebitsa ka gore ke sethekswana sa ga Mametsa.

7 Gona mo we e be gona le diphooftolo tse dintsai. Bosego batho ba sa robale ba lala ba fela boroko ka baka la ditau, dilala dilla bosegó ka moka dibile difata magola, diba fatela mo we ba robetsego. Ba sa kgomele mollo o lala o tuka bosegó ka moka.

8 Ka moswana bjaasa ba tswa ba ya go twoma, ba bolaya diphooftolo bjalo ba khutsa ka fase ga setlhare, monna yo we Molemole batsumi bangwe ke moka ba kwaela ka dikgosi ba kgomela. Ba wa ba goba ba ea kgomela ba tloga ba dula go wa bona morithi wa goutama bare re tla bona gore ba tla reng.

4. 9. Gona mo we borokong bjowe, Molemo a lora a na le monna wa gabu wa kgale, monna yo we a motsa gore ke nna makgolo wa gago ka moka ba ga Raganya ke ditlogolwana tsaka. Bjalo ke tlile mo ka go gokwela botlhoko, ka baka la gore le lala le tswenya ke dibata.

9 Ga se dibata ke badimu, felo mo we ba epetse batho gona bjalo ba belaela bare e ka be le re bega dilo tse we le tletsego tsona. Ge le tla hwetsana boroko lehono o re go tsoga o epe ga na mows tlhogo ya gago e se a metsego gona o tla hwetsana modi, modi o we o o ripe. Ke moka o o rwale o e nao mosaseng, o fitlhe o tsee marapo a diphooftolo tse we le dibolailego. O a kgobakanye ke moka o a tshube o fa kele modi o swe nateo.

10 Ge o dirile ka mokgwa o we ke moka go lukile le tla robala boroko le ka seke la dikwa disa tlilo dira mokgwa ola didulago di dira. Bjalo motlheng le boyo go tlili tsoma, lere go bolaya phooftolo ya pele le e le bega mo we sethekwaneng le seke la tsena ka gare ga sethekwa le tsee madi le mala a phooftolo e we ke moka ke dibeee ka nga ya botlhaba teatsi le re, rena a re bone selo, ke sona se we re se bonago se we.

11 Marapo a phooftolo e we ke moka le fitlhe le bee mows madi le mokgopa la go bea gona. Le seke la pjatla marapo a we,

aowa bona badimu ba tla tla ba pjatla ka nosi. O seke wa lebala nna nka go lebala. Monna ka mabanyana a we a re ke lorile toro bjalo ereng ke dire ka mokgwa o we toro yaka e mputsitsego ka ona.

12 Monna a dira ka mokgwa o la bjalo a ba a epa modi ola a goba a o seametse. A fo dira fela ka marapo a diphooftolo, bosegoo bjowe tsa seke tsa tla, erile matlagosa tsa fitlha, tea dira ka mokgwa o we tsa goba di dira ka ona. Bjalo batsumi bare go yena o nyakilo dira fela go dira gona o dirile ka gobane a tsa e tsa ka metlha. O seetsitae mo gongwe.

13 Monna a re le kwala, ke siile modi o we ba gore ke epe matlhogong ga tlhogo yaka. Toro eile ke epe modi ke tshube nao bjalo ge ke tsoga ke tloga ka lebala. Keila ka lebadisa ke bawe ka gore ge ke tsoga ka hwetsana ele gore ba risiile bjalo ge ke tsosabala ka se sa gopola.

14 Monna a gopola mo we a goba a robetsae ke moka, a nyakisisa lebatsumi ba gaboo, ka gobane manaka ga gona motho yo arego ewa go tseba. Aowa ba ile ba go bona a thoma go epa a hwetsana modi ke moka a o ripa. A ya a fitlha a o tshubella mola a go tshubella marapo. Bosegoo bjowe ba robala boroko go fitlhela bo e sa go sa kwale selo.

15 Bosegoo bjowe toro ela ya boyo go monna yare lehono o dirile mo we ka go go laela. Bjalo o ntsho melora o e nayo gae, o fitlhe o e bee kantle ga maforo. Ke lethabong diphooftolo di a hwa, ditau kamoka disa tswenya batsumi. Motlhong ba tloga ba fitlha gae, monna a thoma go tia ke letsalo bjalo ge a gopola a hwetsana a siile melora ela bjalo a seke a kgona go goma ka baka la bogole.

7 Moya wa mohu wa moetela wa re go yena, o diretseng ge o saka wa tsea melora ela. Monna a bolela bakeng sa go lebala, bjalo moya wa mohu wa re go yena sepela ga ngaka o kgopele gore a go nwese pelo ya legodi ke tla go botse ditaba o ka seke wa dilebala.

16 Ka moswana ke moka o tsoga a bolela toro ya gagwe, a ba motlhokomele. Papagwe o be a setse a hwile. Monna bjalo ka

GE E SELE YO MONYANA LE YENA A SEKE A ELA TABA E WE TLHOKO.

Ka tsatsi le lengwe ngwana wa gagwe a thoma go babja bjalo toro ya fitlha ya motsa motlhare a ya a epa motlhare a tla alafa ngwana ka ona, ke moka ngwana a fola.

Bolwetsi bja ngwana e be e le bolwetsi bja makgoma, monna a napa a tseba motlhare gore motlhare o ke wa makgoma, a thoma go alafa bana ba fola, bjalo a ba a laola. Ba thoma go makala gore monna e kaba o rutile kae, ke mang, a thoma go laudisa ka mokgwa o we a hwetsanego bolaudi ka ona.

8

Molemo e be e sesu e be ngaka, e kabe a thaeletse toro e ya gore a e ga ngaka e e e mofe pelo ya legodi. Bjalo monna are go tseba moo a ditaola a napa a dira gore ke yena ngaka. A tlogela matlhatsa a we badimu ba goba ba tla mofa, a thoma go tona, ge motho a hwile a fela a bolela gore ke nna sonyola balala.

18 Ge motho a ile go yena go laola o kwe a epela kepelo e, pele ga gore a laole motho a re wa tsha wa loya. O dira modiro o we wa go laola ele gore e su a gafelwe ka molao wa moyo wa badimu le gona ga topile selo a e a bega badimu. O lebetse o hwetsana e ka lesedi le we a lehwetsane ka botlhale. Ka baka la gonyatsa dingaka a bile a bolela gore yena ke sonyola balala.

19 Ga a ka a ba le moloi, le ge motho a ile a fiwa bongaka ke badimu ba gabu a napa a setumisa, le gona o swanetse go ya ga dingaka tso napa ditlatse bongaka bja gage. Ke mowe a tla go hwetsana le melao le boetsahwaro bja bongaka, bjalo a seke a dira bjalo a hwetsana gore yena o lukile.

9

20 Sonyola balala. Leina le la gagwe la sonyola balala, le ile la bitsa batho ba bantai, gore ba tle ba bone ngaka e we sonyola balala. Bjalo ka tsatsi le lengwe motho yo mongwe wa ga Sekgobela a loya motho yo mongwe, bjalo ba bo mohu ba sinya mohu wa bona, mosadi yo we wa moloi a swara ke letswe bjalo a hwa. Ba ga Sekgobela ba ya go sonyola balala gore motho wa rena o hwile bjalo ka gorialo mo we re re o ka re ndisa.

21

21 Sonyola balala a thoma kosa ya gagwe ya ka metlha a re wa ntsha o wa loya. A ntsha ditaola tsa gagwe ke moka a ditshela. A re nna waka motho a tloge nna sonyola balala. Mamondi a re ge o ka ntidisa nna ke ne le kgomo ke tla go fa yona. M<sup>u</sup>nna are go lukile ke tla fitlha ka mowe gagenā bosego, mola batho ka moka ba robetse ke tle ke dire modiro wa ka, ke gome ke tloge bosego ba sa mpone.

Bona bjalo ka ga ngaka ba tseba gore e tla, ba seke ba robala ka pela go fitlha ngaka e fitlha. Ba mosupa lebitla la mohu, monna a ya a le swarella ka diatla tsa gagwe. A dira ka mokgwa o we yena a tsebago ke moka a tloga, a seke a laelana le bona.

23 Monna o ile ge are o tsena gas ke moka tsa monyaoga dinyao diboko tsa motantane. A thoma go swara ke madi, o kilore ke dinyane, ka moewana a tsoga a mokatela fase. A thoma go tswa madi ka ganong le ka fase. Ke mang yo we a tlago mokitimela ga gona ka gobane yena ke sonyola balala le yena a dikwe. Mosadi wa gag e a thoma go tsama a laola monna wa gagwe.

24 Ditaola tsa bolela gore yo we ga lelwe, o epolaille ka nosi, ka baka la gore ke a kgona. Ke bolela ke rialo wena moadi monna wa gago o ile a tloga bosego a ya motseng wa ba bina noko. Mosadi a dumela a re go mosadi ba bina noko ba we ba ile ba fitlha motseng wa gagwe ba tlilo laola motho wa bona.

25 Motho yo we ba goba ba molaola o be a sa phele, o be a hwile a bile a leka lebitleng bjalo motho yo we a hwa ka lehu la gagwe, o hwile ka baka la boloi, bjalo ba gabu mohu ba bona motho wa bona a while ba sinya lebitla la moho lehono marumo a swara mosadi yo we lehono, monna wa gago a goba a ile go sinya lebitla la gagwe. Ga gona setlhare se nka gofang monna wa gago o bolaile ke matlhale.

26 Mosadi tsebo e gona ya gore monna wa gagwe o ile a ya bjalo o gakantsha fela ke ge ngaka e sa mofe ditlhare. Pelo ya seke ya mmea, a gopola gore ngaka e gana le ditlhare.

A se saya leka gae, ka baka la gore motho ge a tswa ngakeng ba bona ka go tswa a rwale ditlhare.

- 27 A ya a tseña ga Magomane a fitlha a ditshela ditacla tsā gagwe, Magomane a motsa bjalo ka ngaka elā ya mathomo, a re nka seke ka gofa selo. O theletse mosadi o ka fiwa setlhare sa go tlhabela bolwetsi ke moka le wena ge monna wa gago ge a e hwa le wena o mosala nthago. Ke go fa fela se gokgo empa a se sa go dira selo e noba fela gore motho a e tsā ngakeng ba bona ka sona.
- 12 28 Mosadi a fitlha ditsebe tsā gagwe a kwa. A tsea segokgo e rile mo are owa tloga ngaka yare go mosadi ge o fitlha gae, o tla gofa setlhare se sengwe o tlare go wena o motlhabele bjalo o seke wa dumela. O moapele se ke go filego. O motse o seke wa moutela gore wena o be a dirang ka kgole lehono o nyaka gore difete le nna. Ke moka o tla kwa monna a homola.
- 29 Ge mosadi a fitlha ke moka monna a galefela mosadi wa gagwe are botala bjola o be o ile kae. Mosadi a re e be keile go tsama ke go laola bjalo monna a re go mosadi latlha dilo tse we tsā gagō ga ke dinyake. Monna a dira mosadi wa gagwe taba e we ka pefelo e kgolo mosadi a dilatlhā, bjalo are go mosadi tsea setlhare sela o ntłhabele mosadi a gana ka mokgwa o la ngaka e ilego ya motsa ka ona, monna a homola.
- 30 Monna a lala a bina selala se eme, le bosegó bjo bolatelago erile ge boesa mogwera mogolo a kgaola tlhokwa a kgomela boroko bja mafello. Ke yona bongaka bja botshokgotshokhwane. Monna mola a kwe taslo ya toro le go nyaka dikeletsō ga dingaka e be e tla ba ngaka ya makgonthe. Ka gobane o filwe ke badimu bjalo a seke a bega badimu bjalo le bona ba mohuralla.
- 32 Monna o be a sepela a rara ka ntse marapo a diphoofolo le manakana a dipudi molaleng, a rwele le mongatse wa mokgopa wa tshwene. Dilo tse we ke tshupo ya gore monna yo mongwe le yo mongwe goba re kare mang le mang a mone gore monna ke ngaka. Bjalo motho wa mohuta o we mang le mang wa motseba, motho yo mongwe wa okwa a butsisa yo mongwe a dio nyaka go tseba fela gore ke ngaka ya makgonthe. Ke maltho ona a mona gore ke ngaka.

32 Motho ge ele ng'ka a e tumisi wa bona batho, wa fela o bolela gore a se dingaka nna ke nna nna, acwa filwe k ge motho a phela lefaseng a phele ka maatla. Ke gore badisu ba sale nae, ge bakare ba mitsa ba fo mitsa a tlogela ditlhare tea gagwe. Motho o kwa ka batho gore ge o bona motho yo ke ngaka, wena ge o sa motsebe o ka se ke wa motseba.

14 Monna yo monwe wa ga Matlhakwana monna yo o ile a kwa motho yo mongwe a re motho ge a swere ke letsua nna ke fo motlhabela, ka seke ka dira ke selo. Monna yo we wa ga Matlhakwana a thoma go butsisa gore ka mokgwa mang. Monna are go yena nna ke na lesaka la dikgomo ka mokgwa o we. Le wena ge o rata nka go ruta.

33 Monna are go yena le nna ke be kerata gore o ka nthuta bjalo a ke tsebe gore o ka ntifa bokae. Monna yo we wa ngaka ya matswa a re wa tseba gore motho a rutiwa bongaka ka kgomo. Bjalo yola a re kgomo a re nayo. Are go yena a ke bolele ga na bjalo gape motho o alafa pele ke moka kgomo ya mathomo o tlilo fa nna ka morago ke ya gago. Monna a kwana go rutiwa bongaka.

34 Are go morutiwa tsea lerolenyana ke le fela lona ke la mo o hwetsana gore ba motse gagona yo we a nago le tshidi ya letsua, le ge o ka hwetsana le ge a le gona, ba gofe yona ka gobane o wa tseba gore ga gona motho yo we a ka tlhabelago motho wa letsua we na o motlhabele ka nosi.

15 Monna a thaletsa a re go monna wa ngaka bjalo moko motlhabela la ka seke la boy a gaka. Monna are wa kwala le ka boy a, bjalo ntheletse ke sa gobotsa. A o motlhabele ka seatla sa gago, o nyakela katse, ke mokwa wa e swara wa tlhabela motho ka dinala tsa yona, ke moka wa goma wa sitlhela setlhare ka lerofa layona ge o feditse wa e lesetsa lotswaro yona ke moka ya hwa.

35 Monna a kwa gore ke nnete bjalo a re mphe, a mofa. A thoma go sepela a bdela gore motho yo allago a tle go nna. A fela kgoro ya ga Sekgobela ke baloi, monna wa motse a kaka Mathetee, a swara ke letsua, bjalo mo rwa wa gagwe a re keile

ka kwa monna wa ga Matlhakwana are yena ke gomang ka nna ba we ba llago. Papagws a re o ke o kitime ngwanaka o mpitsetsa monna yo we.

16 Morwa wa mokgalabje yo we a kitima a ya go monna wa ga Matlhakwana bjalo a bolela nae, monna a dumela, a napa a tloga le yena, a ya a fitlha a hwetsana gore ke nnete mokgalabje o mosware. Are go bona e ka ba lena le nkatsé mo ba dumela ke moka a re e swareng le tlise ba e swara.

37 Monna a tsena le molwetsi ka ngwakong a fitlha a tlhabela molwetsi k<sup>a</sup> lenala la nkatsé a goma a mosit hela ka lerofa la yona. A e lesetsa ya tswa ya tsh<sup>a</sup>ba, bjalo mokgalabje wa ga Sekgobela a tia kgomo g a e fa Matlhakwana. Matlhakwana a bona kgomo e le botse bjalo a seke a nyaka go e fa Mokunyulla.

38 O dira ka mok<sup>a</sup>wa o we ele gore monna e su a ke a mosupa nnete ya Mokunyolla. Monna a nokwa ka ditsebe gore monna tro gapa kgomo ga Sekgobela, a lebella fele ge a tlilo mofa kgomo bjalo monna a seke a issa kgomo we. Monna a ka morera kgomo o ile a no homola e re yo monyana a ke a e ba yo mogolo go mong wa gagwe.

17 39 Monna a ka a dira ke selo kgomo ela ya moana. Selemetsego go gora se mosela nkgopo. Matlhakana a dira mosadi yo mongwe wa ga Raganya ka mok<sup>a</sup>wa o la a go dira monna wa ga Sekgobela. Mo we monna a ka a gapa selo, o ile a gapa tehelete fela. A tsea tehelete a issa kowa gs monna yola bjalo monna are aowa go lukile sepela o e sumisa, nna ke nyaka kgomo fela, ya bothasana bja gago. Monna a goma nayo.

40 Monna a seke a gopola gore monna crema seema. E ka be a gopole ga botes a tsea kgomo ela a e a fe Mokunyundi A se ke a dira bjalo. Moloi a latlh<sup>a</sup> modiro wa gagwe. Mathets<sup>e</sup> Sekgobela a loya monna wa ga Forose bare ke Mokopu. Ke motlogolo wa ga Sekgobela wa kgoro ya Jakete. O moloaya a tseba ga botes gore o na le sephemo.

41 Jakete ka tsatri le lengwe a gatlhana le monna yo wa Masela motse. Bjalo e b ele pele ga lehu la Mokopu a thoma go bolela mabapi le botlhale bja motho a re motho ga tlhalefe

letsatsi ka le tee. Bjalo Sekgobela a re o ra goreng ga o rialo are keile ka flora monna yo mongwe wa ga Matlhakwana mabapi le go kunyulla motho.

18 42 Monna ka tshepisana nae gabotsa ka motsa gore taba e we ke lehumo dikromo tse o dibonago ke tsa modiro o we. Ka ge e be ke kwana nae, ka motsa gore ge yena a rata modiro o we a ka ntsha kgomo ke morute. Ke sa bolela ka kgomo ya maatla a gagwe. Ke bolela ka maatla a kgomo ya maatla a ditlhare tsaka.

43 Mokgalabje yo we wa ga Sekgobela a bea taba e we ka mahubeng a gagwe. Monna yo we wa Masela motse ke Nophulaborwa Malatei. Ka morago ga ngwaga ke moka Mokopu a loiwa a hwa. A ka a babja o ile a thabega go e tsa lehono ka moswana a tsoga a hwile.

Jakete Sekgobela a ya a morwala ka selei a fitlha a munea motseng wa ga g-e ke moka a bjelabjela. E be e sale gosasa banna ba sala ba duletse setoto. O ile go tsama a kwella lehu la motlogolo wa gagwe.

45 Mokopu e be ele monna wa motsumi a dutsi le kgaitsedi ya Mathetse e se mosadi wa gagwe, a filo mosegela. Ditaola tsa bolela gore monna o hwetsae diphoofolo. O re o ja a nkona, ke monna wa mina noko o re a thuti go tswara phaga o tswere pedi ditlhagala. Monna yo we o kile a swariwa ke letswa, bjalo monna wa tlou a fitlha a motlhabela ka sebata sa mabala e ke ke nkwe e mpa a se nkwe.

19 46 Le lehono o ka kitima le banna le tla moewara e mpa monna yo we wa mina tlou o tlaya a molokolla, motho so, o mitsa le yena wa mona o a dumela. Bjalo monna yo wa mina tlou a se ngaka ke lethosana, bjalo a re o le le thosana a kwane le moruti wa gagwe. Ka tsatsi le lengwe monna yo we o bile a repa monna yo we wa mina tlou ole nae.

Ke moka ngaka ya re a re diolle re laolele monna yo we, re bone go nke a ka seke a tanya monna yola, wa mina tlou. A tsamago a reolla difu. Ba laolela monna ditaola tsa dumela, fela monna wa mina tlou o tla sites ke tsels ya

20 go boela gae. Sefu se tla tanya b-tho ba babedi, Mmaphetola le kgaitse di ya gagwe Mathetsa, mosadi o tla wa. Mathetsa o tla tsoga, bakeng sa gagwe go tla hwa mina tlou.

Kowa gae banna ba sala ba dula bare go bona letsatsai le sokolo, a ke gore ke merithi bare go dula ka diatla ga gobose bjalo re swanetsa go ba repa lebitla. Ba bangwe ba re le a kwala bjalo ge lekaaga motse o we la dikela a sesu a bova le tla dira bjang bakeng sa motse owe. Ka gobane o a ile gore o robale o le nosi, mong wa ona a se gona ka gare. Bala bare ga gona taba dipolai ditla leta motse ba dumelana ba thoma go epa lebitla.

Ba ba ba fetsa lebitla ba dula fase, ga gona ngaka e e kago go lebitla ka ditlhar bjalo lebitla le letiwa ka mmele ba dula ka mowe lebitleng ba bangwe ba yo dulella setoto. Go litiwa ga lebitla ba tshaba gore batloga motho yo we a loilego motho yo we a ka ntsha mabu o mohubedu.

21 Mobu o mohubedu ke mobu wa mang fase, bjalo ke mo we mohu a yogo robala gona. Bjalo ge a ka ntsha ona ke moka ~~andu~~ o ba etile pele o se phorola ka ona bjalo ngaka le ge e ka fitlha ya tshinya ke moka ba sa modira selo. Ke lebaka le we ba letago lebitla ge mong wa lona a sesu a tsena.

Jakete a tloga a ya a fitlha ga Mophalaborwa a bolela nae, mosinyi wa letswa a dumela a re fela o tsebe ke gonyaka kgomo ge modiro waka o ile wa phethega. Mamondi a dumela bjalo a tsena ka ngwakong a laolela ditlhare tsa gagwe ditsaola tsa dumela, a laole le mamondi a laola a le tee. Ka morago a tsea ditlhare a fa mamondi.

Ditsa are o wakwa, o theletse ga botse o e o dire ka mokgwa o ke gobotsago ona. O s-a-netsa gore o re go fitlha o tlotsa mohu ka sona, o bolela gore ge nke o bolaile ke motho a go latele, bjalo o tsee molala tshika o fotle, o mokhuparise ke lerumo la gagwe la go tlhabana ka lona e be gona le moisa lebitleng. O seke wasia setlhare o sefeletse ka moka, ka gobane ge o ka se sia a sa loka, motse wa gago o ka swa. Ka Ke mano a ngaka o bona gore ge a ka se sia a kaya a dira yo mongwe ke moka a hwetsane kgomo.

Monna yo we a loilego motho yo we ge o fitlha o tla kwa a goboledisa ka go omana are o be o sale kae kale le, o seke wa mofetola. Dipolai tse we dibolelwago go leta lebitla, go bolelwaga diepa ka tsona, ba dibilita gore ke dipolai. Letsatsi le ya madikelo, a boeletsa a motsa are le ge o ka sepela wa kwa motho a goubela o seke wa mofetola, o no motlogela a le bjalo, wa mo labodisa ke moka o moalafile le ge o ka kwa bare mokete wa babja o seke wa ya go mona.

23

Ke moka monna a thoma a ya gas, e rile ge letsifi le thoma go tseatsea a fitlha. Go tsea ke gore goswara ga letsifi. Ka nnete, monna yola a thoma go omanya monna yola, a re molato keng o e ya wa dula monna a seke a mofetola, a ba a no swaba.

A bitsa bo morwa rrigo mohu ba tseena ka ngwakong, ga mogo le yena Mathetsi, ba tsena. A dira motlogole wa gagwe ba molebeletsi, ka gobane ge a ka tsena ka ngwakong a e nosi a ya a modira ba sa mone ba ka tloga bare o mosenne. Ba rwala mohu ba moisa gagabo ba goma ba boyo ba dula kgorong.

Banna ge ba felegetsetse mohu ba robala kgorong ka moswana le gona ka morago ga masego a mararo goba a mane ke moka babitsa ngaka ya go alafa lehu ya tla ya alafa. Banna bawe ba goya ba swarela mohu ba oretsa diatla tsa bona ka pitsaneng ya ditshetla. Bjalo go fedile yo mongwe le yo mongwe a ka seponela ba palakanago ba ya metseng ya bona.

24

Beke ya bobedi. Ka morago ga beke ya bobedi sefu sa tanya lepala la tshaadi ba kitimela ga monna yola wa mina tlou, bjalo ba hwetsana a sa etile bare o boyo ka tsatsi la gore. Ka lona letsatsi le we a boyago ka lona, mosadi a hwa. Ba boloka mosadi bjalo tsatsi le batho ba palakanago ka lona, sefu sa tanya lepala la pholo. Baroma motho a ya a bitsa monna wa mina tlou.

Morumiwa a ya a mohwetsa a boyo nae, monna a fitlha are ke tlhwa ke rialo ke riala. A tsea dithebele tsa gagwe a wela tsela, monna o ile ge a re o tsela noka ya moungwana, tsa monamela, monna a re leoto tseleng, leoto lefokeng. A

hwetsana ke monna wa ga Saai ke moka a kitima a ya a bega ba ga Matlhakwana gore motho wa lena o paletswe.

Ba kitima ba ya ba hwetsana monna a sita le go sepela. Ba morwala ba ya ba fitlha nae gae. Monna a thoma go tewa madi ka dinkong le ka ganong bjalo ka ge e ke ke kgomo e tlhabilwe. Mafello a hwa ge letsetsi le ya madikelo. Monna a lelwe o dirile ka kgole, o tsama a reola difu tsa batho. O be a tlhabilwe ke lerumo lela la gofa mohu ge a e ya gagabo. Ke lona le we la gothaba monna yo we wa ga Matlhakwana.

25

Tse we dingwadilwego ka mo matlakaleng a ka godimu ke tsona botshogotshwane. Ba tsama bare mponeng, kganthe ge ngaka e ka moleka a na poelo morago. Ke moka ke lehu la gagwe. Mong ngaka ngaka ge motho a ka moleka o na le mahulo a boela mahulong.

Bjalo ka monna yo Mpoko Matibidi o kile a ya a tshaba pudi ya sedimu yena mong a ile ba e tlhaba, bjalo ba e tlhaba. Erile ge ba mega gore pudi e fedile go tswiwa ge a fitlha are ba tswie pudi a hwetsana gore pudi a e na tsa ka teng. Monna a tewa ka sa mafuri a tshaba o be a sa rutiwa bongaka bjalo yena ge ana le lessedinyana a hwetsana e ke ke yena ngaka.

Bongaka ke selo se se golo a se nyake go swariwa ke bana senyaka motho yo a godileng sowa yo we ke ngaka. Motlhankana a ka seke a ba ngaka le ka motlha o le tee. Monna wa ngaka ke yo mogolo ka gobane le melao ya bjona e a imela.

26

#### Bongaka bija Lekgowa Masumu.

Lekgowa Masumu, mphatho wa gagwe ke le-dikwa, papagwe e be ele Ntisi, mmagwe Ngwarokwane. Ngwarokwane ke ngwana Moeng, bjalo ba ga Moeng makgolo wa bona Moeng e be ele ngaka e kgolo. Motlogolo wa bona Lekgowa a rutiwa bongaka ke baga makgolo wa gagwe. Monna yo we thuto ya bongaka ya motsena ga botse a kgona golaola ge fetisa morutisi, batho ba kitimela ga gagwe.

SM.

Monna a tswa a ya go saba, bjalo pele ga gore a tswa malome wa gagwe a motsa gore wa kwa dingaka a diratene, ge o e tswa mo o hwetsana dingaka tse dingwe. Di tla go leka ka mokwa e mentsi, ka gorialo mo we o tlhokomele fela ba ka seke ba godira selo, ba tlabu ba ntsha matlho ba go lebella.

27

O sale ngwana, molao ke o, o seke wa ba elekgeswa, ke taba e kgolo ya mathomo e we ke go botsago yona. Wa ya wa ba le matlho a matelele, re tla tle re go rwala o hwile. Taba ya bobedi kgosi a se selo, selo ke ngaka. Ke mowe o kwago bare ngaka ke kgomi. Ka gobane ge o ile wa fitlha seleteng, dilo ka moka di tla go wena o ja nama a o sebe ka morogo, mabjalwa ke mabjalwa ga gona taba a o tlhoke selo. Batho a bana taba dingaka tse dingwe di lebeletse wena, le go nyaka ditsela tsa gore ba go bolae.

O seke wa nwa bjalu kudu, o fonwa bja go lekanelu gore o tlhalefe, o dire modiro wa gago. O seke wa ba le lehufa, ge ngaka e ngwe e ka fitlha wa bona batho ba kitimela ga gagwe wena rwala dithebele tsa gago o fetele pele. O tlogana ge yena mong a go thoma mo we o swanetse go lwa nae, o tla mokata ka gobane o go thomile pele.

Kgwedi ge iile tsafing o seke wa likisa wa laola le ge motho a ka tla a e na le tshalete e ntshi o gane. O e lese e balame, bjalo mo we ditshwene ka moka dibone, o ditlhatswe o kgone o laola. O seke wa tsea legare wa tlhabelu motho, ba a fe ditlhare bona beng ba tlhabelana ka bona ka nosi.

28

Gosinya matswa, o seke wa ya mo we motseng wa bo mamondi wena o ba fe ditlhare ba yo dira ka nosi. Le ge motho a swere ke letswe, o seke wa motlhabelu bona ge banyaka setlhare ba a fe, ba yoba ba tlhabelana ka nosi. Kudu o swanetse go gana ka gobane motho yo we ke moloi, o bolele gore a ke ditsebe ka gorialo mo we o tla ratana le batho ba naga e we.

SM.

851

Moruti a tswela pele le go bolela le motlogolo wa gagwe are ke e pha sebaka sa gogobotsa mabothata a bongaka. Ge o ka sepela ka tsela e ke gobotsago, bongaka bja gago bo tla go logela. Taba ya go tanyolla difu ts'a batho ba we ba swerego ke letswa le ka motlha o le tee o seke wa likisa. Wa dira taba e we o nape o tshabe mo we nageng e we ka gobane wena a o moalafi o molai ka gobane o ema le baloi.

Ke boletse lenteu la gore o ka fo mofa ditlhare bona beng ba yola ba tlhabelana. Ke le boletse fela ka baka la gore lena bana le nyaka kudu ditsheka ts'a batho. Ka nnete o seke wa dumelana le taba ya mohuta o we.

29

### Papiso.

Taba e bapisa ka engwe. E be gona le monna wa ga Raganya monna yo we leina la gagwe ke Mateu. Monna yo e be ele monna yo mogolo ele mong ngaka. Lesaka la dikgomo ts'a bongaka e be le diyotlala, a tla a bolaya ke selo se senyana. Molato ele go tsama a reolla melabo ya batho. Bjalo ba moleka ka mekunyo ya bona e sa modiri selo e thala bjoeng.

Banna ba dula fase ba mologela maano, ba dira bjaluwa ke moka ba roma mosadi yo motse gore a rwale pitsa, ya bjaluwa a yo fa ngaka ka ngwakong o we a dulago go ona. Ka gobane ngaka a e nwe le batho ka kgakala, e nwela ka ngwakong. Mosadi a tloge a dula nae, a nwa bjaluwa le mosadi.

30

Mosadi a tloge o nwa le monna yola wa ngaka bjaluwa, monna a diyo bona gore ke la mosetla moladi a thoma go bolela le mosadi bjalo ka ge mosadi a rumilwe a no thoma a dira go gana gana mafello a dumela. Ngaka ya bea mosadi ka leka mosadi a lemegwa monna ke moka modiro wa fela.

Yaba mosadi o phumutse ditshila ts'a gagwe le monna ka lelapi a diswara. A dula le monna yolwa wa ngaka, ka morago ga lebaka ke moka mosadi a laela monna wa ngaka a motlogela A ya a fitlha a ba fa, bjalo bare o kgonne mosadi, ba napa ba dira ka mokgwa o we ba ts'ebago ba rakela mosadi dieta nok'a ts'a mmela wa gagwe.

SM.

Ba thoma go dira ka mokgwa o we bona beng ba tsebago. Ka moswana monna yo mongwe wa bona ba diri ba taba e we a tsogela go ngaka go laola. O be a e ya go bona monna gore o bjang, a hwetsana monna a le boimeng bjo bogolo kudu. A lwala motho yo we a goba a dula lapeng la gagwe a molaudisetsa gore aowa motho wa batho le boroko a bo bona, are tsebe gore molato keng.

31 Motsheko ga e tshekole, ditaola tsa gagwe le dithebele a hwetsana ele manaba a gagwe. Monna a goma a ya a ba botsa gore sefu se tanye, ke hwetsane mogwera mogolo a tlhaaka.

Monna o ile a foya ele gore o ile a feta kgorong ya ga Mohlabe a hwetsana ba tsheetse ditaola. A fitlha a dumedisana nabo, ke moka ba mega ditaola. Ba diolla ba diteshela e be ba laola tsa meso, bjalo ditaola tsa moabela, tsa motsa ge leeto la gagwe le sa loka a yo gobala, eseng go gobala mowe tlhogo e tla tsogago. Ba motsa gore a gome a seke a ba dumela le yena ka nosi o be a dibona, monna a laela a feta.

Mokgalabje yo Mafotha Mohlabe are go monna ge o ka boyga botse ke tla tla ke fa kgomo. Monna re tau e ja motlholla. Ka morago ga go tlhabega ga monna erile ge letsatsi le ya madikelo ke moka monna a ba sia. Ba ile ba rwala ele setoto bjalo wa bona ngwana yo we a sa kwego o wetse meloreng wa mohwelere, lehono e ka be a kwe, bjalo keng tsa natse.

#### Mosadi.

32 Batho ba we a goba a ye ya goba tanyolla e be ba tlhoka kgomo bjalo ba mofa mosetsana gore o tla tsea yena gwaba mosadi wa gagwe. Ga baka ba sala ba tlhanoga morwa wa gagwe Makwene o ile a sala a tsea mosadi.

6 O kwile ga botse motlogolo le kgeswa le bongaka a disomelane. Ke moka ke go butsitse bjalo o ka tswa wa tsama o saba. Monna a hunela a tswa a sepela a fitlha a ba hwetsana a ya ~~le~~ nabo. A hwetsana dikgomo le dipokolo gamogo le dipudi. Monna gobonagala gore o be a saya go saba o ile go hwetsane motlhologadi yo mongwe a dutsi nae,

Papagwe a sala a hwa, bjalo ba dio roma motho gore a yo tsama a monyakela aowa a ya a ya a mohwetsana, a motsa lehu la papagwe. A boy a nae, ke moka a fitlha a lla lehu la papagwe ka morago ga sello monna a gopola go boela nthago. Malome wa gagwe a re ngwana a kwa ka mokgowa o la ka go bolela. Mosabi a robale wa robala ba tsea le tsagago, o tla boy a le nku e tewiile.

33 Lehu le thibile ditsebe.

Monna a seke a kwa, ke lehu le thibile ditsebe. A goma a motsa are wa bona mosadi yo we o dutsigo nae, motlheng a go melelagoswa ke lehu la gago. O tlaba a nyaka go tsea lefa la gago. Monna a loka a sepela kgwedi a yaka ya fela, ba fo okwa ba tlhabelwa mokgosi wa gore monna wa go tswa ka mo we boroka wa ga Masumu a sa phela. Ba phara dithaba ba ya ba boloka motho yo we wa bona ka dithabeng.

Ka nnate motlhankana a ka seke a bongaka. Ke mowe ba kgale e be ba sa dumele gore motlhankana e be ngaka. E ka ba ngaka ka morago ga lehu la papagwe, mo we gona a ka ba ngaka ka gobane bongaka bjowe ba tswa tswaleng. Go ena le bongaka bja go rutiwa bjowe bongaka monna wa go tia. Selo ge se sa go lebana motho o hwetsana a kganya, bjalo bongaka bja tswaleng, ngwana le ge a sale yo monyana ga go belaetse o tla soma ka mokgwa o we papagwe a molaetsego ka ona wa bona a dira modiro wa go seloke le papagwe o be a le bjalo.

## 34

Ngaka ge e sena ditaola a ba bitsi gore ke ngaka, bare ke motsibi. Ke gore o tseba bolwetsi bja gore. Bjalo ka motho yo a ka fo tsebago ditlhare, motlhomong a ditseba ka ditoro a lora toro e motsa gore sepela o e pa setlhare sa gore ke moka a ya a epa a se sumisea ka mokgwa o we toro ya gagwe e motsitsego ka ona. Ke moka molwetsi a fola ke moka ke motlhare.

Bjalo ka mokgalabje yo Thetho Tselane e be ele monna wa go tseba ditlhare. O ile a ditseba ka baka la ditoro a alafa

bolwetsi, bjalo ka gobane o be a sena ditaola dirola o be a sa dibone. O be a tseba go alafa bolwetsi bja teng e kgwebedu. Le bolwetsi ba tlhogo le ge motho a ile a kutla ke basadi.

Teng e kgwebedu.

Mosadi wa ga Mathaba bare ke Manku o ile a swara ke teng e kgwebedu bjalo monna wa gag Malebogo a kitima le dingaka tsa ditaola. Dingaka tsa leka go alafa bolwetsi empa tsa palla. Monna a tlhakana tlhogo a se sa tseba gore setlhare se seka lafago molwetsi e kaba sa mohuta mang. Ka baka 35 la gore dingaka ka moka o e netsitse.

Ka tsatsi le lengwe gwaba bjålwa motseng wa ga Tselane bjalo monna a ya go kgopela bjålwa. Ge a fitlhile a hwetsana mokgalabje yo we a dutsi kgorong a fitlha a dumedisa. Ka morago ga no ba dumedisane ka moka ba teosesana, Teelane are aowa rena re tsogile re ka kwa lena Mathaba. Mathaba are aowa rena a re tsoge, ke fokolla ke moapei, o bolaya ke teng e kgwebedu. Teelane are tse ditswenyago ke tswewe.

Thete a napa a bitsa mokgonyana a tsena nae ka dinkgong tsa bjålwa. Ke mokgonyana ka baka la gore moratho wa Mathaba o tsere mosadi lapeng la ga Tselane. A mofa bjålwa a nwa, ba goma ba tswa ba dula kgorong ka morago ga magane a we ba goba ba tsere There a re go Mathaba ke a kwa ge o re mosadi wa gago o bolaya ke teng e kgwebedu.

Monna wa ga Mathaba a re go bjalo teng e kgwebedu a <sup>ba</sup> ~~ba~~ bolwetsi bjo bo tswenyago le swarella motho wa/tho ba we. Mathaba theletsa dipolelo tsa mokgalabje empa a seke are ke selo. A tlhwa a kgopela bjålwa la dikela a boela gae gagwe.

Ka moswana are go tsoga a gopol a mokgalabje yola. A fitlhile a dumedisana nae, bjalo Mathaba a re ke tlilo kgopela setlhare sa teng e kgwebedu mosadi wa ka o bolaya ke teng e kgwebedu. Teelane a re go yena a ke ngake, monna a re ke ra gore motlhomong e kaba letseba ditlhare tsa mohuta owe. Thete are fela ke tla leka botlo no sita bjalo ka ge bositile dingaka.

Mokgalabje yo we wa ga Tselane a tsea kepi ya gagwe a tsena sethengweng. A fitlha a epa mentantane ya gagwe. A goma a tla a e fa monna wa ga Mathaba a re sepela o e o moapeele a nwe ka moswanyana le ka mabanyana. Setlhare ga ba leboge, monna a tloga a ya a dira ka mokgwa o we ngaka e boletsego ka ona.

O ile a molaela gore ka morago ga matsatci a mebedi wa bona a sekaone o gome o boe. Bolwetsi bo tewenya go tawa g go tsena ga bo tewenye. Aowa a thoma go robala boroko ka letsatsi la bobedi.

<sup>37</sup> Ka letsatsi la boraro monna a goma a boela go motsibi wa bolwetsi a re go yena mosadi o kaonenyana ke moka a tsea tsidi a mofa a molaela gore a gxx fagela ka buuswa bja kgothi ya leho a fele, a ija setlhare ka bjona. A ya a dira bjalo, ka moswana mosadi a seke a ya kantle. Letsatsi la dikela ba ba robala.

Taba e we eile ya kwesan monna botlhoko, a tsoga a sale gosana a boela ga motsibi a fitlha a bolela taba e. Tselane a re go yena bjalo go lukile molwetsi o fogile. Ke gore go see kantle ka teng ga molwetsi go kamile, ka gorialo mo we gotiile. Ka morago o tla bona a se thoma wena o seke wa fela pelo sepela o dule.

<sup>38</sup> Mosadi a tlhwa a borwetswe, bjalo ge letsatsi le ya madikelo ke moka mosadi a sethoma. Aowa ke moka monna wa ga Tselane o alafile ke moka mosadi a napa a fola. Monna a goma a boela ga Tselane a motsa gore molwetsi yola wa gago o fodile. Tselane a re ke tse dibotse fela nna a se nna ngaka ka gobane a ke na ditaola. Monna wa ga Mathaba a re ke wena ngaka. A ntsha pudi tse pedi a mofa ke moka gwa fela.

#### Go kutliwa ke basadi.

Monna wa ga Mohlabe o be a sa bolele mabapi le gore mokgalabje a moalafe, aowa o be a bolela le mokgalabje yo we fela ka go motlhalosetsa bolwetsi bja gagwe. Ke lebaka la mo go nwewa mokgope bjalo monna we a goma tseleng ka baka la gotlhabiwa ke madi bjalo a gatlhana le Tselane.

Mokgalabje yo we wa ga Tselane a re go yena, bolela thereso mesepele ya gago. Masogana le banna ba hwa ka baka la go uta nnate ya bona. Monna a leka go utamela mokgalabje, bjalo mokgalabje are ge nke o ile wa sepela ka phoso lehono o uta phoso ya gago o tla dikwa o le nosi. Monna a theletsa polelo ya mokgalabje ya motsena ditsebeng.

A thoma go dula fase a re ke a kwa mo o bolelago bjalo ke a boifa, ka gobane a se selo saka. Tselane a re wa kwala ngwanaka. A ba bolele ka leina, o fo tlhalosa gore keile ka sepela ka mokgwa wa gore ke moka ba tla kgona go gofa dilhare tse dilebanego.

Monna yo we a re le ka nthusa papa, ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ ke tshaba ka gore dingaka di ya tsare, bolela mosadi yo we a go dirilego ro tsea madi a gagwe re kgone re go alafa. A re go yena o wa kwala go bjalo, bjalo taba ya mohuta o we a setaba. Tselane are wa bona ngwanaka ke boletse le papago ke kwana nae, ka mokgwa o we ke go kwelago botlhoko. Thakgoga re e ka gae.

Ke moka a thakgoga a sepela le mokgalabje ba fitlha ka gae. Bjalo mokgalabje a re no bolela mokgwa wa mosadi fela o seke wa bolela leina la gagwe. A re aowa motho yo we ke mogwera waka, bjalo keile ka mitse a tla mowe ka go gatlhana nae, bjalo ka re go ke go tlhologetse. Mosadi are go lukile wa mpone.

Ka motsa gore a ka motlhologela ka matlho, ke go tlhologetse ka mokgwa o mongwe. Mosadi a re gonna go ka seke wa kgonega ka baka ~~xxxxxxxx~~ la gore ke bone kgwedi bjalo nna ka mutsisa gore ~~xx~~ o e bone go thoma neng, a mpotsa gore beke ela ya go feta. Bjalo e su wa ya nokeng a re keile bjalo lehono o nyaka go nkona ka maano.

Mosadi a re gonna a ke go kone ka maano, ke gore molao waka, madi a re go fela ka fetsa beke ya bobedi monna a sa mpatamele. Nna ka seke ka kwa mo we mosadi a gobolelago, bjalo ka kateletsa mosadi, bjalo mosadi a re go nna o dira ka kgang, ka seke ka mofetola. A re go nna o tla dikwa o le

nosi motsefwa matshidi.

K34/82

Yaba a ke ne leb ka le polelo ya mosadi nna ke holofetse se we ke senyakago, bjalo ka ba ka sehwetsa. Ka morago ga modiro o we mosadi a re gonna o seke wa bola nna ka gobane ke go butsitsae wena wa gana le ge o ka mpola nna ke tlilo gana. Ke mokgwa o we ke sa ratego gobola bjalo lehono ke kwile ge le tlhaba nyepo ela ya go tlhaba ke mosadi ya gore o tla dikwa o le nosi.

41 Tselane are batho ba bantsi ba hwa ka ona mokgwa o we wa go sekwe, wa kwa motho a re a ka loka motlogele, matsatsi fele go tlhaba o tla no tsoga o gatlhane nae. A o ke o e kwa seema se barego Popotela e e sa kwego e wetse moloreng wa mohwilere, ke ona mollo wa mohwiliri.

Mohwelere wa o tseba, ke motlhare wa molora o montsei bjalo ka gare ga molora wa ona gona le magala. O tla no bona e foba molora wa gopola gore magala ga gona ka gare o seke wa lekisa magala a gana. Basadi le bona ba bjalo ngwana wa mogwera waka, o seke wa kwa ga bolela gore madi a fedile ka tsatsi la gore waya aowa molese a fetse beke makgono a tlab a fedile. Bjalo o kgone o trena malaong a gagwe.

Ke moka a tsea metantane ya gagwe a mofa, a tsea tsahidi e engwe a mofa e we yena mong a soba a koma. A tsea e ngwe a re go yena e ga elewe ba gotlhabele dieta noko, ba gositlhela ka yona. Makhura a go sitlhela ke motlhapologo wa gago bjalo e ba apes segokgo se, ke moka ba fele ba soba batshela ka se gokgong a e nwa nayo.

42 Monna a ya a dira ka mokg a o we ke moka bolwetsi bja motlogela. A boela a botsa Tselane gore motlhare o la o nthusitse kudu e ke ke mo e be ke likile ke wena. Mosadi o ile go ntira ka mokgwa o we ke moka ka robala boroko. Tselane are fela nna se nna ngaka, dingaka tsa goba le ditaola tsona ba difa dilo. Ke lebugile ge o fodile ngwanaka.

Monna yo we wa ga Mohlabe a tloga a ya makgoweng a ya a bereka. A goma a boy a lebala mothusi wa gagwe.

Mokgalabje wa ga Tselane a fo homola, ka baka la gore a ka a moreta gore a moalafe. Monna a goma a boeletsa a gopola mokgalabje yola wa ga Tselane. Bjalo Tsellane are go yena aowa, nna a se nna ngaka, sepela ga dingaka di goalafe. Monna a goma a ya a boy a tswere diponto tse pedi a fitlha a kgopela gore mokgalabje a moalafe, diponto o lefa molato oola wa pele gorialo Mohlabe.

43 Mokgalabje are mola o be o se ngwana waka nkabe ke sa gofe setlhare bjalo ka gobane o ngwana wa mogwera waka ke tla gofa. Ke moka a mofa, a motsa gore wa bona ngwanaka le ge o ka fo mpha lesokisi go lukile. Monna a ya a dira bjalo ka pele a fola. Go tloga ka lona tsatsi le we a se sa lebala mokgablabje yo we le yena a seke a molebala. Bogwera bo sinya ke setlaela.

Ngaka ya gae, gae tlhalibje, se we ke seema. Ke nnente ngaka ya gae e lamolela motho. Thoka ya kgole a e lamolele Ge o kitima o tshela dinoka le dinokana ge ore ke a boy a hwetsana gore noga e tshabile. Ke ona mokgwa o we go bolelwago gore thoka ya kgole a e lamolele, Motho. Ngaka ke ngwana e a foraforantshtesa, bjalwa o a dira o mofa go lukile.

44 Tsellane o tseba le ditlhare tsa motho a opa ke tlhogo bjalo ditlhare tsa gorola tlhogo a go o re disi bjalo ka dingaka, aowa o sitlhela setlhare go dikulusa tlhogo ya gago, bjalo a go tlema ka lenti. Ge o kwa go thoma gore ke a fisa ke moka wa tlemolla ka gobane o ka tloga wa swa tlhogo. Le ga gole bjalo Tsellane a se ngaka, ka baka la gore ana ditaola. Ke motsibi fela.

Mamele Mabakane, monna yo we le yena a se ngaka ke motsibi fela. Ka lona lebaka la go tlhoka ditaola. Bjalo Mabakane o tseba go alafa malwetsi a mohuta o: Motlhapo, Melala le sefolo. Sefolo a se bolwetsi, ke motlhare wa batsumi gore ge batswile ba e ba bolae diphoofolo. Bjalo ka gorial<sup>o</sup> mo we re ka fo bolela gore ke bolwetsi ka gobane a 'ya a dumela o a lapa.

Go lapa ga gagwe o tla dio sepela ka go e kgoga, bjalo ka go lapa mo we ke bjona bolwetsi le dimpja tsa gagwe o tla bona disathaba, ka gobane dika seke tsa kokona lesapo.

Ke nnete gore motsumi o wa babja ka moswana ge a tsoga, o tla bona a e ya ngakeng gore a yolaola a kwe gore molato keng diphoofolo di motlhalefa. Mo we ngakeng a ka seke a boy a fela o tla boy a swere ditlhare a fitlhe a e kalafe gamogo le dimpja.

45 Ka moswana ge boesa ke moka o tsea melamo ya gagwe o wa thoma o ya go tsoma ge a boy a bolaile, motsumi o wa thaba. Bjalo ba ya ga Mamele o ba kgetla. Monna yo we o na le mpholo wa maatla kudu, bjalo moteumi ge a ile a bolaya phoofolo e ngwe o swanetse go e fa mokgetli. O direla gore ge ditlhare di ka mofella a kgone go boela gape.

#### Motlhapo.

Motlhapo ke bolwetsi bja banyana fela le ba ba golo boy a ba tsena, kudu bohwetswana baneng. Motsibi wa bjona ke yena Mamele fela ge la a be ana le ditaola e be a tla bitsiwa ka gore ke ngaka.

Melala ke bolwetsi bja melala ke gore botlhapa ka madi mo melaleng molwetsi a dula a tlekaletse. Ge a nyaka go lebella motho o sokologa ka mele ka moka a kgona a go lebella. Bolwetsi bjowe ngaka ya bjona ke yena Mamele!

Mamelele boteibi bjowe bja go kgona go alafa malwetsi a a ka godimu o ile a ruta ke papaagwe. Go bjalo ka bolwetsi bja mokolo bo alafa ke yena.

46 Matsokotsa Mongale.

Matsokotsa Mongale ke monna wa go ntsha batho meno, ke gore ge motho a opiwa ke leino o kitimela go yena, ke moka a fitlha a montsha ka morokola. Ke mokgoni a sengaka.

Bjalo monna yo wa ga Mongaale ona le ditaola tse nne, a nyake gore a tsibiwe ke batho gore yena ke ngaka. Ditaolelw a ka ngwakong.

851

Monna yo Mamele o ile a hwetsana a laola ka ngwakong, bjalo monna ge a fitlha a re tama kgosi monna a phuthela ditaola taa gagwe ka le gogwana la tsena. Yaba monna o mone. Mongaale a tswela kantle a dula le Mamele. Ba botsisana maphelo.

Bjalo Mamele a napa a gopola gore ke nape ke bone ga botse gore naa monna yo ke ngaka. Are go Mongaale ke tlilo kgopela ditaola, Mongaale are nna a senna ngaka. Mamele are mokgalabje ke a kgopela ke nyaka go kwa gore e kaba botlomi bo gona.

Mongaale a bitsa monna a tsena nae ka ngwakong.

47 Mokgalabje yo we wa ga Mongaale ke ngaka ya botala, empa a tsibji ke batho o teeba fela ke basadi. A nyake monna ge a laola mo we go yena, o thaba fela ge golaola basadi.

Ara Mamele gore a olle ditaola, ke moka a diolla, are go yena dihuwetse ka moyo a dira bjalo. Ke moka molaolwa a bolela se we a nyakago gore ditaola di motse sona a ditshela godimy ga legogo. Ke moka a thoma go molaola, molaolwa a fela a ditsebba are seafoma, a motse dika tse we monna a ditseebago a ba a bona monna a sirasira a dula ga botse.

Ka gorialo mo we ke gore monna ditaba di moteena ga botse. Bjalo monna wa ngaka ka gobane a nyake gore a tsibiwe a dira taba e ngwe gore le ka motlha o leteee a seke a boyo. A bee a monyatse gore a se ngaka. Ditaba tse a motsago tsena e be ele ditaba tsa nneta, tse molaolwa a gokgolwa ka tsena.

48 A goma a re go monna diolle monna a diolla a goma a ditshela a dilebella are go molaolwa aowa ba motseng bona baphela ga botse, fela ga ele wena aowa bophelo ga bogona. Matsatsi a mararo a ka seke a fela a o bone ke banna ba ba gorwele le ke lebitla ba go felegetsa a o bone modimo o gohoraletse, e ke phiri ere nna ka rwala ke rwele, morwalo waka o tiile. Monna ba go bolaile.

SM.

Aretse o ke o di lle re bone gore re ka seke ra nyaka morana. Bjalo ba thoma go laolela dipheko. Dipheko ka moka tsea gana phiri ya tswela pele le morwalo wayona. Monna a molaolela tshidi ya lekgopo, ka yona tshidi ya lekgopo re tsea yona o e phorola ka yona, botlomi ba gona. Re botse wena wa matlho a gobona monna ke moka a ditshela fase.

Ngaka yare monna go boima, e fela ke moka o ressile. E no tsea yona tshidi e ya lekgopo o tsogele ka nokeng o e go tlhape. O re/boya ka gae ke moka o re mosadi wa gago a ale legogo ka ngwakong a go phorole ka tshidi e. E noba gona gore ge motho a tsea ke noka o leka go swarella medi ya no thaoga.

49 Monna a goma a boela gae, a sa thaba mantsu axgauak ngaka a motaentshitse bol'etsi. 'A robala a sa epsine, a teoga a sale gosasa a ya nokeng go tlhapa a boy a mosadi a mophorola ka mokgwa o we ngaka ya go bolela ka ona. A tswa ka ntlong a dula kgorong a re tuu.

Dikgogo tsa ba disela mo we kgorong a bona mokoko wa gagwe o mogolo o we a rego o be a motsosa bosego, a napa a o tia ka patla a o bolaya. Mosadi ge a o kwa o phapatlela ka kgorong a tswa ka lapeng are go monna a molato keng, monna are ke nyaka go ja, a seke a motsa gore o a lla lebitla la gagwe ka baka la gore mosadi a ka tloga a lla.

50 Kgogo e we a yaka ya rutherford metsi. Yaba monna o napile o a e tlhaba, a e apea kgorong. Mosadi wa monna yo we a ji kgogo go ja fela monna le bana. Ka mabanyana a tla a e fetsisa bosego bjowe monna a lala a sa robala ka baka la go bipelwa o lle kudu, bjalo a seke a gopola gore o bipetswe a gopola gore lebaka le fitlhile la gore a hwe, a no bona bobile boesa.

Monna a goma a bolaya kgogo e ngwe ya tshadi ya lesegesela, kantle le go botsa mosadi wa gagwe. Mosadi a thoma go omana bjalo monna are go mosadi mogatsaka ke nontsha lebitla laka. Bjalo ka ge a ka seke a dira molato ke moka mosadi a homola.

Monna a apea kgogo a ja. O be a e ja lona la mpana palega bosego a lala akhiba megosane.

Monna a bona bo mosetse, bjalo ngaka e maletsi matsatsi a mabedi a goba a mararo. Monna a bolaya mmago dikgogo bjalo mosadi a thoma go makala gore monna e kaba o wa gafa. A seke a bolela selo a re nka fetelwa ke dilo. A e apea a e ja a e fetsa, <sup>se</sup> bjalo dikgogo go/tse meretlalana, monna a re tse ba tla sala ba dikgogo dilela.

**51** O nyaka nama ya kgomo.

Monna are go mosadi wa gagwe a ke tsebe gore kgomo nka e bona kae, ke be ke nyaka go bl bolaya yona Mosadi a re go monna a o tsene ke le tshelane, a re o kile wa bona monna a e ba le letshelane, bjalo wena o dira keng are ke fo nyaka go ja.

Letshelane ke takatso, bjalo letshelane le feta takatso. Ke selo ea basadi ge mosadi a thoma go feta ke kgwedi ke moka ba tla bona tse dingwe dijo tse a goba a dija a sa di nyake. A nyaka sejo ka se tee bjalo ka buuswa bja lehea, a nyaka bjona, goba a se bo nyake a nyake lotsa. Ba bangwe ba nyaka go seba ka nama, goba ba nyaka morogo bjalo o tla kwa basadi bare mosadi yo ona le letshelane. Ka gorialo mo we ke gore mosadi o imile.

Dikgogo ga disale teng, bjalo gosetse meretlalana.

Monna a seke a bona gore nama a ka e bona kae. A thoma goseba ka morogo megosane ya fela, a bona beke ebile e fela a tswara beke ya bobedi. Monna a thoma go botsa mosadi wa gagwe gore o bone kowa ke bolaya dikgogo mosadi a dumela are e be ke sa diri ka kgole, ke ile ka ya go ngaka gore ko laola mmapa, bjalo ngaka ya mpotsa gore ke hwile matsatsi a mabedi a ka sefele.

52 Ke mokgwa o we wa go bona ke bolaya dikgogo bjalo wena ke be ke tshaba go go botsa ka baka la gore o be o ka lla. Bjalo mosadi are o gopola gore ngaka e we e go butsitse maaka, monna are ee, mpotsitse maaka. Mosadi a re gopola

SM.

seema se bare gagona goya galegale pula ya modupi e e tla.

Pula ya modupi.

Pula ya modupi ke pula e e tlhwago e na letsatsi ka moka le bosego motlhomong ya tsea matsatsi a mabedi le masego a mabedi. Batho ba go kae ka le baka le we ba dutsi ka dintlong ga ba tswele kantle. Modupi ke bolwetsi ka gobane wa tseba gore motho ge a babja o babja a le kangwakong, wa bona a lentle ke malwetsi wa bathong.

Mosadi a napa a tlhaba monna wa gagwe ka seema se we. Are go mosadi o seke wa bolela ka mokgwa o we, a le kwane le monna wa ngaka gore ke hwe, le beile letsatsi la lena le we le tlago mpolaya ka lona. Mosadi are aowa nna ke kwa wena se o sebolelago. Monna a se sa fetola mosadi a motlogela a le bjalo.

53 Monna yo we wa ngaka a h a bjalo monna yola are o be a setaolela, nna ke sasetse. Monna yo we Mamele o be a bolela ka nosi. Ore gore monna yowe wa ngaka a ntlholetsa lehu, ke setse ke feditse mengwaga e mintsi disego ke feditse disego tse dintsii. Motlholla mongwe ga tsibji, monna o ile o ntlholla lehu k anthe o a se tlholla.

Motho wa go ntsha maino ge a opa, motho yo we a bitsiwi gore ke ngaka, aowa ke mokgoni, o kgona go ntsha meno. Meno a be a ntsha ke banna fela. Bjalo meno a be a ntsha ke Eleyase Mongale, meno a be a ntshiwa ka morokola. Matsatsi a metlheng e no ba ntsha ka ditshipi tsa makgowa. Montshi wa o ya a swere kgogo ke yona tefo ya gona.

Malwetsi a diruiwa. diruiwa dina le malwetsi. Dikgomo dina le mehuta e meraro ya malwetsi, ke ena: Lehwele, tehakwane le lesika. Molwetsi ana mararo a a na le batho ba we ba kgonago go alafa ke batsigi.

54 Bolwetsi bja Lehwele, bolwetsi bjo gore kgomo e bolaya ke bolwetsi bja lehwele o tla bona ka masepa a yona, e thoma e nya dikgokolwana bjalo ka masepa a dipudi ka morago ke moka e a ema. Mong wa kgomo o swanetse go nyakisa motho yo we a tsebago bolwetsi bja lehwele. Motsebi a epe ditlhare

SM.

a mofe a yo alafa kgomo e fole.

Kgale ge dikgomo tsa gago diehwa ka bolwetsi bjowe bja lehwele bjalo motho a tla a dialafa tsa fola. O be a lifiwa ka kgomo. Bjalo mataatsi a bo lehono monna yo mongwe le yo mongwe yo we a nago le lesaka o tseba ditlhare tsa lehwele. Le ge motho a sa trebe, a bona kgomo ya gagwe e eme a ya go yo mongwe yo we a k ago bare o tseba bolwetsi bjowe.

Ge a e ya a kgopela ditlhare tsa bolwetsi bjowe o anapa a motsa maina a ditlhare tsewe. Ke gore bare kgomo a ena mong, ka moswana o tla hwetsana ba bolaile ke moka ba mosegela a ja. Goba ka moswana ba ka tla ba nyalla ka yona, motlhomong ka ba le molato ka ya ka kolota.

55 Ditlhare tsa bolwetsi bja lehwele ke tsena. Lehwele la tlholo, Tshikginyane le kgopa bjalo dibolaclwa ka Serokolo le phela. Batlhankana ba ga metsi ke moka a a tshela ka moeteng bjalo monna a dira ditlhare tse we ditshetla. A dienela ka moeteng gore ditshetla a ba a tshela ka nakeng bjalo ba nwesa kgomo ka moka le tsewe tea goba disatlo babja ke moka di ka se sa babja.

Nama.

Nama ya kgomo ya lehwele a ena mokgwa, ke gore a e nkhe. Bjalo marapo a yona a swanetse a tshubellwe ka gobane ge a ka seke a tshubellwa dikgomo ditla a kokona tsa tsena ke bolwetsi. Bolwetsi bjo bja lehwele e be bo treba ke baga Moeng, ba sa nyake go botsa batho. Kgomo ya go hwa a e na moabe.

Tshakwane boletsi bjo bokotse ka maatla bja tsena dikgomo dikgomo di ka tea go fela ka moka ka lesaka. Kgomo ya bolwetsi bja tshakwane wa bona e eme ke moka e hwile. Ge o bona e eme napa o tsee lerumo o bolae.

56 Bolwetsi bjowe bja tshakwane ke bolwetsi bja medi, gore kgomo e bolaya ke bolwetsi bja tsakwane o tla e bona e thoma go tlhotsa letsogo. Bjalo ge e hwile o lebelle ditshika tsa letsogo lela yagoba e tlhotsa ka lona, o tla

SM.

bona tshika e ngwe e tletse madi go fitlhela yo dira ditshikanyana tse ditshesane magetleng go bontehagala gore dinapa die ka pelong.

Mmele wa yona ka moka e foba madi letsogo lela ya go thoma ka lona go tlhotsa lona le bodile, nama ya kgomo ya go hwa ka bolwetsi bja tshakwane ga tsese e bile ena le monkgo. Ga e thathafe, e fo ~~magu~~ sobogana le ge e sale tala ge e apeilwe gona ga e bolelwe. E no butswa e saphela.

#### Ditlhare.

Bolwetsi bjo bja tshakwane boile bja fetsa dikgomo go sa tsibji ditlhare tea go alafa bolwetsi bjowe. Dikgomo tsa Saai diile tsa hwa ka mokgwa o o makatsago. Gwa thoma ka dikgomo tsa dipholo ba bona e eme ke moka ba fo tseba 57 ga botse gore ke moka ke lehu la yona. Dikgomo tse wile hwa kudu. Mows batho ba gore ba reka dinama tsa tsona ba ba bantsha matlho ba lebella.

#### Nama ya le poo.

Ba o kwele monna wa ga Rakgwale bare ke Sebele setse gore o kgona go alafa bolwetsi bja mohuta owe. Ba molata monna a ya a ba fa ditlhare a re go bona le dirile ka gore kgomo ya mathomo ya re go hwa ke moka la ja. A re tsebe are go lukile sepelang la a kunyetsa ka tsona ditlhare tsw' ewe. Ba tloga le ditlhare ba ya ba nwetsa dikgomo ke moka aikgomo tea se sa hwa.

Monna yo we wa ga Rakgwale a ka a ba supa ditlhare. Ka morago ga mo digkgomo difodile ke moka a fitlha a gapa kgomo ya ditlhare tea gagwe. Monna wa ga Raganya bare ke Makhusu a tsea medi a e lebella ga botre a tse a thoma go botsa batho gore monna o re gapela dikgomo ka bolwetsinyana bja phaku.

58 Rena a ra tlwela mokgwa o wa gore dikgomo ge difokola re lifisane, dikgomo a dina mong. Batho ka moka bawe banego le masaka ba tseba ditlhare tse we tsa bolwetsi bja tshakwane. Ditlhare tsa bolwetsi bjowe ke tse: Morotho makgata a ona, Medi ya Mpale botlhoko bja makala.

Lesika le lona ke bolwetsi bja dikgomo bjalo bolwetsi bjo ga bokotse, ka gobane kgomo e ka tsea lebaka e tlhotea. Ke gore e fo tlhotsa letfogo la pele, go fula e fula. Ke gore kgomo e we e bolaya ke lesika. Bolwetsi bjo we bo alafifa ka lesika fela, ke lesika la kgomo bare ga na kowa leotong lela e tlhoteago ka lona ke moka ba thula ka morokola ba foleta lesika ba etlemella ka lona ke moka kgomo e a fola.

Dintho.

59 Dintho tsa dikgomo le tsona dina le ditlhare. Ge kgomo e nyetse diboko bathoma ba e fata diboko pele. Ba ruthetsa metsi, ke moka ba fata ba ~~xxm~~ tlhatswa ka ona. Ba kgone ba tshela setlhare mola diboko ba difatile ka moka. Selhare sa dintho ke motlhare o tee o we o tsibjago leina la ona ke Lekgotlhotsa. Ke motlhare o o ~~m~~ melago dinokeng le din okaneng le meeding. Motlhare o we o baba kudu le gona o bile o a ferella. Ba epa medi ya ona ke moka ba e kgatla bjalo ba o sila yaba lerole. Ge motho a sila ona o theya phefo gore wa seke wa motupela, ka gobane wa go tupela o tla ferella tee nkego ga se ga fela

Kganelo ya motlhana.

Le bjona bolwetsi bjowe bo tsibja ke mang le mang. Bo alafifa ka motlhare o moretswa le ona o mela dinokeng bjalo ke o mosetlha o wa tia. Ba epa medi ya ona ke moka ba e kgatla o a thephoga ba o tshela ka metsing a ruthetseng ba e nwesa ke moka motlhana o wa tswa.

Dinku.

Diruiwa tse a tsa tlhoya ke malwetsi kudu. Go hwa gona di noya tsa hwa bjalo bolwetsi bja tsona ga botsibibi. Nku ke phoofolo ya swele kudu, ka gobane le ge e babja o ka seke wa kwa e tsetla bjalo ka pudi

60 ~~59~~ Go tswenyiwa.

Ke kwile morena mahapi le go tswenyiwa ke diletere gamogo le diphoso tsa sepeleng ke tla leka ka maatla.

Nku.

Ge e ile ya baba ke ntho mong wa yona a seke a

SM.

phakisa a elemoga ntho ya ba ya e tsena kudu e tshaba le naga, ke moka e se nela le soka go fitlhela yo hwela ntshe.

#### Dipudi.

Ke diruiwa tse ditlhoilego ke malwetsi, bjalo ka bolwetsi bja dikgwatla. Bolwetsi bjowe bo bakiwa ke masepa a tsona. Moruiwi wa dipudi go nyaka gore a bele tlhokomelo e kgolo ka mokgwa o a age lesaka ka tlase, ka godimu a age ngwakwana, gore ge pula e na ditshabele ka gona. Le gona go nyakega gore gobe le mafsi ka dieme go dimu go ona.

Dipudi ke dithakga ga dinyake leraga, bjalo ge go sena le mo dika tshabelago gona, tsa ema godimu ga mafsi ka tsa ema mo godimu ga maloko a tsona ke moka ditlhagelwa ke bjona bolwetsi bjowe, bja dikgwatla.

61

#### Go phatalla.

Dikgwatla tsa tsona diaphatalla ke moka tsa thoma go tlhotsha. Ga gona setlhare sa go alafa bolwetsi bjowe. Mafello ke moka diahwa.

#### Setlhogwana.

Setlhogwana ke bolwetsi bjo bongwe bja dipudi, bolwetsi bjowe bo kotse ka maatla. Pudi ya bjona a e babje, wa kwa ere mee ke moka e hwile. Bja tsena lesakeng dipudi dia a fela ka lesaka. Bolwetsi bjo bja setlhogwana a bona motsibi.

#### Matlhaba.

Malebogo Mathaba o be a na le dipudi tse dintsei. Dipudi tsese tsa gagwe tsa taena ke bjona bolwetsi bjowe bja setlhogwana monna a se sa tseba le gore a ka dira bjang. Ge a tswia pudi lehono ka moswana ba tswia e ngwe bjalo b'alo.

#### Go kwella.

62

Monna a kwella gore go na le monna yo a tsibago bolwetsi bja mohuta owe. Monna e sale yena Sebeseletse Rakgwale yola wa go tseba bolwetsi bja dikgomo bja tshakwane. Monna a napa a ya mowe ga monna yowe. Monna a ya a mofa ditlhare ke moka a fitlha a nwesa dipudi tsa gagwe. Dipudi tsa tswela pele le go hwa go fitlhela dipudi difella ka lesaka. Mowe gwa supagala gore bolwetsi bjowe bja dipudi ga bona setlhare.

Monna yo Makhine.

Munna yo we leina la gagwe bare ke Makhine, Thobetsane. O be ana le lesaka la dipudi bjalo a kwa botlhoko pelong ya gagwe a re ka moswana go t ilo hwa tsaka dipudi.

Toro.

Thobetsane a re ge a robala a gopola kudu ke lehu la dipudi. Monna a lora bosego a na le mohuwa gabo, a mosupa ditlhare tea go alafa bolwetsi bjowe bja setlhgwane. Bolwetsi bja dipudi e be bottile ka buima. A tsoga gosasa a bolela toro a bolela toro ya gagwe a bile a gopola le dithlare tsewe.

Monna a tsea kepi a tsama a epa ditlhare tsewe. A thoma go nwesa dipudi aowa dipudi tsela a go dinwesa ke moka tsa sonta.

63 Go dithoma.

Ge dipudi dithoma go ha ka lehu le we la setlhogwana ke moka baruiwi ba dipudi ba kitima ba e ya go yena. Monna a ba fe ditlhare tsa go alafa dipudi ke moka dipudi difola. Ba we a ba alafeteego dipudi tsa bona ba molefa ka pudi pudi ke moka legaka la monna la napa lagola.

Dilo tsa batho dia bolaya.

Ke toro ya bobedi ge a be a robetse ere go monna o gapile go lekane, dilo tsa batho di a bolaya. Seruiwa a sena mong, wena o ka thusa ka mokgwa o we o laetswego ka ona fela o seke wa tsea dilo tsa batho.

A gopola.

Monna a gopola malwetsi a dikgomo ka mokgwa o we batho ba bantsi ba fiyo butsiwago kantle le tefo. Le yena a thoma go botsa bawuri ba dipudi bolwetsi bja dipudi. Yo mongwe le yo mong'e a e kalafele dipudi tsa gagwe, aowa o ile a dira ka mokgwa o we toro ya gagwe e ilego ya motsa ka ona. Batho ka moka ba tseba ditlhare ka yena.

64 Maina a ditlhare.

A na ke maina a ditlhare tsewe di alafago bolwetsi  
SM bjowe bja sebokwana ke a: Molaka, motlhapa-tshila (Mosetlha)

le morotho-mmabelala ba phatlhagantse le sebokwana sa pudi ya go hwa pele. Serokolo le phela le mailane tsona ke molao wa gore ditsene mowe ditsetleng.

#### Seboko.

Pudi ena le seboko ka gare ga tlhogo ya yona. Ka gorialo mo we dikgopolole tsa batho ba be ba gopola gore bolwetsi bjowe bo ka ke sona seboko se we. Monna yo we wa ga Thobetsane a batlhalesetse gore a se sona, sowa ke bolwetsi bja madi. Le ga gole bjalo leina la madi a le tsene dipelong tsa batho, leina ke sona sebokwana.

#### Dipokolo.

Dipokolo ke diruiwa tse ditlhoilwego, molato wa tsona ke gona go se lewe. Kganthe pokolo ena le modiro o mogolo. Le ge ba e bona e eme e sa fula a bana taba nayo, e tlaba ya no e hwela ga na mowe, kganthe diruiwa tse tsa go lewa eno hwa ba e fa ditlhare.

65

#### Dintho tsa dipokolo.

Dintho tsa dipokolo tsona ba bangwe ba leka go ditlhokomela. Ba bangwe ba napa ba sisingwa le go ditshela ditlhare, ~~go~~ fitlhela e bile e bolaiwa ke ntho. Ntho ya pokolo a e fole ka pela, e nyaka motho wa sedi kudu.

#### Dikolobe.

Dimpja le ge di sa lewe empa tsona tlhokomelonyana e gona. Ba bona gore e a ba sebetsa empa ditlhare tsa go fa dimpja a di gona. Bjalo mo we go bolelwago tlhokomelonyana ke gore ge mpja e babja ba e ripa tsebe gore madi a falle motlhomong e tla fola fela le ge e ka no hwa a e na taba g ba goga ba yo latlha molatlha digola. Mong wa yona pelo e tla noba e baba ka mokgwa o we a tsebago mpja ya gagwe yo goba e soma ka ona ge a ile gotsoma.

66

#### Dibokwana.

Gore nnete dimpja di a setsetsiwa, o ka bona ge dimpja e sale dimpjanyana. Ka gobane ka lebaka le we diba le SM. dibokwana. Dibokwana tse we dibakela dimpjanyana bolwetsi.

O tla bona mpjanyana e sa nyake go ja tsa goja. Dibokwana tse we ditswa mmelie ka moka bjalo mong wa dimpjanyana o swanetse go pitla dibokwana ditswe mmeleng wa mpjanyana. Ge ditewile o tla bona mpjanyana e ija dijo.

#### Letlhhabula.

Dibokwana tswa ditswa dimpjanyana lebakeng la letlhhabula ka baka la gore letlhhabula ke lebaka la go fisa bjalo matsetse a tlala kudu. Ke ona a we a dirago dibokwana. Dimpjanyana tea marega ga dibe le dibokwana.

#### Sebokwana.

Sebokwana se tswa dimpjanyana mola disetsese dile tse dikgolwanyana. Seditswa ka fase ga leleme bjalo gona lebasile ba ga kgonna go ntsha sebokwana se we. Mong wa yona o kgopela motho a yo se ntsha. Ke moka gore bantshe bolwetsi bja mpja bo fodile.

67

#### Lekgwakgwa.

Le bjona lekgwakgwa ke bolwetsi bja dimpja. Bolwetsi bjowe bodira gore mpja e tlhobegi bjoya bja yona. Mmele wa yona ya noba lekgwakgwa fela go sengwaya ga yona ga go fele.

#### Ditlhare.

Ba leka ka maatla go e nyakella ditlhare tea go e alafa bjalo setlhare sa yona ba e tlotsa ka mahura gore lekgwakgwa la yona le ologe. Metlheng eno bjalo ka ge gona le ditipe tsa makgowa ba ditsea ba eya ba ditipa ka ditipeng. Tipe ke sona setlhare sa makgonthe.

#### Dikgogo.

Dikgogo ke dinonyana bjalo le teona dina le bolwetsi. Bja tsona bjowe bo bitsiwago gore ke sebete. Wa bona e tsoga e e namile ke moka e hwile ga gona sssetlhare sa goe alafa. Bokaone ke go alafa tswe disaphelago.

#### Kalafo

Kalafoya dikgogo dia lafiwa ka sebete more, ba phatlhagantse le molaka. Ke ona motlhare wa madi. Ba

Ba disile ba ditshela ka gare ga metsi ke moka tsa nwa. Ke moka tse we disetsego di tla sala tsa phela.

Go thiba difate.

Go thiba difate ke gore ba thibela malwetsi a go tswa ka difate. O we ke modiro wa ngaka le kgosi, ba thiba kgotlo tse nne tsa lefase. Ba direla gore malwetsi a seke a tsena mono lefaseng l a gesu. Bjalo ba ditshupo tse ditla go ngwadiwa ka mofase.

Sekgagane.

Sekgagane ke bolwetsi bja batho ke bolwetsi bja go tswa ka difate. Bjalo bolwetsi bjo bja tsene lapa le lengwe ke moka ba tloga ba yo bega ka mosate, gore motse wa bokete o tsene ke sekagane bjalo batho ka moka ba tsibiewe gore ba seke ba tsena mo we motseng owe.

Mphoko.

Kgosi e tlaya ya foka mphoko mo we motseng o we, ke moka bolwetsi e tla foba bja motse o we, metseng e mengwe bo ka se sa tsena. Bjalo ba tlofoba ba alafana gana mowe.

Kalafo.

Bolwetsi bjo bja sekagane bo alafiwa ka letsoku le moreto wa tshwene. Ba lala ba e netsitse moroto wa tshwene ke moka ba tsoga ba tlotsa molwetsi ka ona, bjalo ba sila letsoku ba le phatlha-ganyan le moreto wa tshwene ba ba tlotsa a se lapisi ke moka o a fola.

Sekokonyane.

Bolwetsi bjo le bjona ke bolwetsi bja go tswa ka difate le bjona bja tsena motseng ba swanetse go bega mosate, ke moka ba mosate ba tle ba foke mphoko mo we motseng o we.

Motseng wa Makokoropo.

Motseng wa ga Makokoropo bolwetsi bjo bja sekokonyane bo ile bja tsena ka monna, monna yo we leina la gagwe ebe bare ke Mateke Makokoropo. Ba ya ba tsibisa ba mosate bjalo ba mosate ba ya ba foka motse owe. Go alafiwa batho ba motse owe.

SM. Kalafo.

851

Bolwetsi bjo we ba boalafa ka mokgwa o ba tlhaba madi a motho yola wa go tsena ke sekokonyane pele, ke moka ka madi a gagwe ba themela ba we se sesugo se ba tsena. Le yena ba tla no moalafa ka ona mokgwa o we fela yena se tla modira ~~kaxx~~ kotse ka gobane se tsene ka yena. Ba la bangwe bona aowa ba tla sonta.

70

### Setlhare.

Setlhare se segolo sa bolwetsi bja sekokonyane ke madi a motho yo we wa go tsena ke sona pele le mphoko fela. Bjalo bolwetsi bjowe le bona bonyakile swana le sektagane. Ke bjona bolwetsi bja go tswa ka di ate le bjona bo a fukiwa. Moky a wa bolwetsi.

Sekokonyane sena le dintho tse dikgolo tse we disinyago motho. Bolwetsi bjowe bonyaka kudu matlong bosinya matlho a motho e seng matlho sefatlhogo, mo we sefatlhogong sa motho gona go a napa gwa sinyega.

Sikagane.

Sektagane sona ga se tewe diso tse di bonagalago, fela ke mmele fela o fo sisu, bjalo wa ke ketla.

Mabadi a maso

Monna yo Mateke Makokoropo seile sa mosinya kudu mat ho a gagwe, le ge a ile a fola. Matlho go bolelwa ka sefatlhogo sa gagwe, goile gwaba dipabedi tsa mabadi a maso. Ke mabadi a direteletsa a magolo a maso.

71

### Kosa.

Ka mokwa ge a bina ko a ya montshegele, ka gobane kosa e we ke ya gotlhbabanya diema fela. Yena seema sa gagwe ke sa bolwetsi bjowe boilego bja mosinya. O re dumela Serithe Makokoropo ke be ke le ngwana yo botse ka sinyala sekokonyane se ntile matlho.

Serithe.

Ba se leina la gagwe, mong leina la gagwe ke Matheke, bjalo le la Serithe o e thela ka morago ga mo a setse a lle ke sona sekokonyane o bolela gore seritetse matlho a gagwe. Le seke la bolela gore ke bifile ge ke sa le ngwana ke be ke le motho yo motse.

Thibela malwetsi.

Bagologolo bare thibela malwetsi e phaka kalafo. Se we ke seema, bjalo ka gorialo mo we kgosi e swanetee go tlhomela naga ya yona. Ngwaga o mongwe le o mongwe o thiba difate, gore bolwetsi bjo bongwe le bjo bongwe bja seke bja tsena nageng ya gagwe ka maatla.

72. Ntwa ya Jeremane.

Ka morago ga ntwa ya Jeremane go ile gwaba le bolwetsi bjo bogolo bjalo batho ba ile ba hwa, mono nageng ya gesu ga baka ba hwa ka bolwetsi bjo we bja Jeremane. Ka baka la gore boile ge bo fitlha bja hwetsana gore kgosi e setse e thibile difate. Ke mowe go hwetewago gore thibela malwetsi e phala kalafo.

Bathusi.

Mohuta o we o ilego wa thusa kudu bakeng sa bolwetsi bjo ke makgowa le bona ba sumisa seema se we sa thibela malwetsi e phala kalafo. Ba thoma go bitsa batho ba bantsi gore ba kgobakane, bjalo batho ba dira bjalo.

Sekokonyane.

Batho bare kowa ba kgobakane bontsi, bjalo ba thome go ba botsa gore go na le bolwetsi, ~~bim~~ bolwetsi bja diso. Bjalo ka gorialo mo we mmuso o ntahitse ditlhare tsa gore motho yo mongwe le yo mongwe a tlhabiwe, ka gorialo mo we ke go thibela bolwetsi bjo botlago.

73 Dikgopolo tsa batho.

~~Dikgakam~~ Dikgopolo tsa batho e be disa kgolwe, di gopola fela gore ba tlilo baka bolwetsi. Makgowa are fentse, ga gona se we motho a ka se dirago aowa go a kwala banna ba makgowa le ka no dira ka mokgwa o we lena beng le tsebago ka ona.

Leina la bolwetsi.

Leina la bolwetsi bjowe lere keng, ke sekokonyane, se kokonya matlho a motho. Go lukile re le tlhaba sekokonyane.

~~Ba~~ thoma goya nabo ba ba tlhaba difaka banna basadi gamogo le bana. Ba tlhaba ka moka ke moka ba goma.

Gobaha

Ka morago ga mo makgowa a tlugile ka menago ga matsatsi a se makae, ke moka mola ba tlhabilego gwa thoma go baha, ba bangwe ba fola. Bjalo batho ba thoma go dumaduma bakeng sa gobaha, ba re re boletse rare ba tlilo re tshela bolwetsai. Bawe goilego gwa se babe ba bolela gore nna baile go ntlhaba ka phakisa ka phumula. Rena re tshabile ka gore baile la se phumule.

74 75

Dipetseka.

Dintho tse we tsa baba go fitlhela difola mabadi a gona ya dioba dipetseka. Lebadi lantshe ga le hwelle. M<sub>b</sub>api le Makgatla gona e be go kwisa botlhoko ba we bailego ba ba ke dilo tsewe.

Ngwaga o moswa.

Ka ngwaga o mos<sup>a</sup>, makgowa ba ntsha taelo ya tsena go kgosi gore ka tsatsi la gore batho ka moka ba kgobakane gona kowa la go kgobakana. Go tlilo tlhabiba sekokonyane, se sale kgole se a tla batho ba tla ba gobala.

Motlhomi-sefero.

75

Phuti sale le lenaka ke gore motho yo a saego, o tlilo ntsha pudi. Mang le mang o swanetse go ya masogana methepa bat<sup>w</sup>adi gamogo le bana ba bona. Ke taelo ya go tswa ga makgowa. Kgosi e e fa batho ba gagwe.

Batho ba kgale.

Batho ba kgale be ba ekwa molao wa kgosi, ka moka ga bona ba tlaya mo we phalafala e ilego ya ba supa gona. Ba ya fela ka go tshaba molao dipelo tsa bona a tsa lokologa. Yo mongwe le yo mogwe a re nna ge ba ntlhaba ke tla phumula. Ka gorialo o direla gore gwa seke wa baba.

Go phumula.

Ka moka bana, masogana, methepa, basadi, makgatla, banna, bakgalabje, le bakgekolo ba ya bakgobakana motlhomi-sefero. Makgowa a fitlha a ba tlhaba bjalo yo mongwe le yo mongwe a phumula a utamile ka gobane e be ba rakela.

Madi a magolo.

Le ge ba ile ba phumula ba we banago le madi a mgolo kudu bare (mmele mobe) go ile gwa nobaba. Aowa go fitlhela mo we batho ba ba o ba kgolwa gore ke nnete banna ba mokgowa ba thibela bolwetsi, ka baka la gore bolwetsi bjowe bja sekokonyane a bo sale gona.

76

Motlhomi-sefero.

Motlhomi-sefero ke letsibugong le legolo la noka ya Makhutswi, ka fase ga thaba ya lephatsi, ka godimu ga letsibugo le we go tlhakana Segwai le Makhutswi. Bjalo ka fase ga letsibugo le we gona le pata e kgolo e ntshwa e e napago e leba matloumeng leppelle. Mothomi-sefero e be go e tla pata ya botala. Ke gona felo mo we ba go thoma go tlhabiwa sekokonyane ntshe.

Thibela malwetsi.

Bjalo ka mo matlakaleng a ka godimu, go tlhalusitswe ka malwetsi, a batho. Bjalo thibela difate a se go thebela malwetsi fela, aowaa, le bonaba bona ke manaba awe a tla a dira kotse, mo nageng, ka gobane manaba a we a tla dira kotse ke moka go tsena bolwetsi bjo bogolo bja batho ka moka. Manaba a we a tla ngwadiwa ka golatelana go ona ka motlase.

Lenaba lapele ke ledimu.

77 Ledimu (phefo e kgolo) ke lenaba kudu ge e ka re letlhaga la hwetsana mabele e sa le thebe goba a budule ba' setse ba tla thoma go bunwa. Ge e foba ledimu fela aowa a ga le kotse gagolo ge mabele a budule ka gobane mabele a tla wela fase bjalo basadi ba a sala ntago ka go tsama ba topa awe, a welego.

Ledimu la pula.

Ledimu la pula le kotse kudu, ka gobane mabele a tla wela fase, bjalo ke moka ka moswana pula ya tsoga e na. Mowe gona ke moka ke tlala e kgolo ka gobane mabele a tla mela. Ge pula e kare gona maru a fobipa, go kaba kaone ge e kare gona ke moka le goma lafisa ka moswana ga pula e we gona mabele a tla orela.

·SM.

Ledimu lebaka keng.

Ledimu le bakwa ke go rema ditlhare tse we diillago, dit.hare tse, Mokhudi, mogamaka le mphatlha. Ditlhare tse we di a ila, bjalo dina le lebaka le we ba remago ka lona. <sup>di</sup>  
~~Baxakha~~ direma ka morago ga mo ba setse ba lumile, mo we ga gona taba, ka gobane le ge ledimu le ka tla, le tla hwetsana gore mabele a budule. Motho a rema pele ga molao o hwetsana o lifiswa ke kgosi ka kgomo.

78 \*Ditlhaga.

Ditlhaga le tsena dibaka ledimu, motho a dumelwa gore a tshube tlhaga le tabula. Ka gobane diphula ledimu. Ge notho a ka tshuba tlhaga a bonwa le yena o lifiswa ke kgosi ka kgomo.

Matsobe.

Basadi ba foleta masemo a bona ba bokella, matsobe a bona tshemong. Ga gona mosadi le ka o tee yo we a ka tshubago matsobe ka baka la gore matsobe ke ngwanabo tlhaga. Ke motlogolo ka gobane ge a ka tshuba letsobe go phulega phefo.

Matsobe a thoma ke ba mosate go tshuba, e seng basadi ba mosate ka moka mohumagadi. Ka gobane ba tla ba ba hupile gore mosi wa lona le ge o ile godimu wa seke wa baka ledimu. Letsobe le baka motlogolo wa ledimu elega phefo. Ka morago ga mo mohumagadi a tshubile letsobe la gagwe ke gona bjalo batho ba ka tshubago matsobe a bona.

Sefako lenaba la bobedi.

Sefako ke lenaba le lengwe le we le sinyago dibjalo  
 79 tsa ba yo gamogo le diruiwa le matho sa mohwetsana se a bolaya. Gona le sefakonyana se we a sena kotse, ka baka la gore sena le faikana a manyana bjalo mong sefako se segolo sena le mafrika a magolo, a mosweeu a tologa. Mono nageng ya gesu, sefako se segolo e su se ke se ena, go nofela go ena sefakonyana ka baka la gore kgoai e be e thiba difate, Naga e hwile.

Naga e hwile ka baka la gore batho ba latlhile melao ya

gabo, ba rakisa sekgowa ba sa tsebe sekgowa gore se sepala bjang. Ka ngwaga wa 1949, le tlhabula la ona ba b-golo ba hwile go setse ba banyana. A ba sa dira mediro e we bopapa bona ba goba ba e dira.

Ke tsa kgale.

Marassana a ba kgalabje ba weba setsego ge a ba botsa gore bopapago lena naga e be ba e aga ka mokgwa o , bjalo bona dikgosi bare ke tsa kgale. Ka ona ngwaga o we goile gwa na sefako se segolo se we se ilego sa dira dithaba mabele ebe e sale ditalane.

Bosego.

80 Sefako se we seile sa na bosego, ka moswana ge boesa, ba hwetsana e ka dikgomo ditlhagets <sup>mo</sup> kgale masemong le/we lebele la goba le le gona o ka seke wa le bona. E be se ena ka o tee yo we a ilego a topa selo.

Difate

Difate ba dithibela malwetsi gamogo le ona manaba a we a setsego a ngwadilwe ka mo matlhakaleng a ka godimo. Go thiba difate ke modiro wa kgosi o fotla diphate tsa mothiba difate ke moka a difa mokgomana a tsama a thiba difate. Diphate tse we ba dihupa ba ditlema ka dinti.

Batho ba kgale e be ba tseba molao gam go le bana ba bona e be ba sepela molaong. Ka bakal la gore diphate tse we e be ba sa ditlose ba ditshaba bare ba ka golofala. Metlheng ya bolehono le ge ba ile bare ba likisa go etsa ba kgale, a ba thusi selo, ka gobane batlhankana ba tlo foya ba tlosa bare a dina selo. Ka nnete ba tlosa ba bona ba sa tlhagele ke selo.

Kganthe ga go bjalo a ba dibeela gore dibolae motho, aowa ba dibeile fela go thiba bonaba ~~ba~~ bjo bongwe le bjo bongwe bjowe bo ka tlhagago. Dilo tsa go tlha~~t~~isetsa motho kotse ke meleko. Go thiba difate ke modiro wa ngwaga o mongwe le o mongwe ge o thomega.

81 Go hupa.

Manaba a gotlhaga a se ona fela a we a ngwadilwego

SM,

851

ka mo go dimu a we elego ledimu, sefako le ditlhaga gamogo le matsobe aowa. Manaba a mangwe kea: Tsie, dinonyana le sefenefene. Bjalo manaba a we kgosi e swanetse gore e a hupe, a direla gore a seke a sinya temo ya batho ba gagwe. Tsa tsena nageng dibaka tlala.

Tsie segongi ne.

Ditsie dina le mehuta e medi, e seng le ditsie tsewe re phelago natso, aowa gobolela ditsie tse we ditlhagago lewatle. Ditsie tse Segongwane le Makerere, ke yona mehuta ya tsona. Ditsie tse we ke dira kudu ge difitlha nageng dinyaka gore kgosi a dihupe ka pha-basemane.

Pha-basemane.

Pha-basemane ke setlhare se we leina le lengwe barego  
82 ke moromella. Moromella ke mesobo ya masoboro, e we kgosi a e hwetsanago ge go bolla koma Ge a ile a hupa ka pha-basemane tsie e tla feta e a kaletse godimo ke moka ya ya ya robala kgole le temo ya batho.

Segongwane.

Segongwane ke tsie e nyana e tshetlha, bjalo tsie e e kotsi kudu ka gobane ga e robale godimu ga ditlhare e nyaka kudu go robala fase le d godimu ga matsane. Tsie ga ena lebaka la e sa jigo, osego le mossegare go fo swana e a ja. Ya robala tshemong ya motho mong wa tshemo e we ke moka o lobile fela ka gobane e sepela ka motlhape, e ka seke yaba tshemong e tla ba temong.

Bagodi.

Bjalo tsie ke lenaba empa batho ba e gola. Ge ba ka e bona e fofa godimu o tla kwa bare belebele trieng, mokgosi o tla~~lla~~ ka mokgwa o we o e ya mo we tsie e ya go gona. Masogana ba kitima ka morago go lebella mo we e robalago gona, ka moka ba gome ba yo ba botsa gore e robetsa molaleng wa bokete, ke moka bagodi ba tree mekotla ya bona

83 ba yo e gola.

Banna basadi.

Banna basadi, masogana le methepa, ba tawaletsolo la go gola tsie, bjalo batho bawe ke lesaba, ka gobane e ka se noba ba no ba mono ga gesu fela. Go tla boy a motsokwe le ba Makhutswe le bona ba ga Mohlabe gamogo le Baroka ke gore batho ba godula molaleng. Ba phalla ~~maggxx~~ mokgosi wa tsie.

Ge ba fitlha mo we e robetsego gona, ke moka ba go ja mello ba robala. Ge moube a hubala ke moka ba thoma go tsoga bjalo ba gola tsie bosego ba ka seke ba e gola ka gobane e ke fofa ka gore a go tonye. Ge e godiwa gare ga temo, tsie e a sinya dibjalo bjalo batho le bona ba sinya. Ka gobane a se motho ke lesaba.

**Maswelebethe.**

Ba godi ba tsie bjalo ka ge go ngwadilwe gore bosego ga e godiwi lesbaka la re e ke fofa, ke nnate. Bjalo le baka le lengwe ke gore o kare ke gola tsie wa gola le maswelebethe. Maswelebethe ke digagabi ka mehuta ya tsona bjalo ka dinoga, le methathaphala, masegesege le tse dingwe.

84 Ge puno e bunwe.

Ka morago ga mo puno e bunwe, gona kgosi a e phae ka pha-base mane, o foelsetsa. Ke moka ya robala kgaufsi ka gobane ga gona selo se we e ka sisinyago. Mo we ke lethabo ka gobane ba tla e gola ba e dira mohusa ba dika baseba ka yona.

**Mukakake Makerere.**

Makerere le tsona ke di tsie tsa go sepela ka setlhophha bjalo ona ke a mahubedu a bile ke a magolo. A robala godim u ga ditlhare, a lala a ija diphephe tsa ditlhare. Ge ngwedi o tagile a fofa le bosego, a tlhoe ke phefo ka maatla.

Makerere a kaone bakeng sa go sinya dibjalo tsa batho ka baka la gore a rakega bosego a robala godim u. Le ona ba gola kowa boesa, ka gobane go tla ba go tonya a sa kgone go

SM. fofa.

Pha-basemane.

Le ge e ile ya fitlha le baka la marega ya robala matlhakeng, batho ba lala ba e gola goba ba e gola matsatsi a mabedi. Letsatsi la la boraro kgosi e swanetse go phaya tsie e tloge nageng ya gagwe.

Bogokgola.

O e phaya gore e tloge, ka baka la gore lehu la tsie le tswa tswalang. E ka epela maea yona ke moka ya hwela mo bjalo mae a teona a phaphasa bogokgola mo nageng, ka gorialo mo we bja sinya dibjalo tsa batho.

Bogokgola bo phaphasa selemo le gona ka morago ga pula e kgolo. Pula ya mathomo e ala mo mae a ditsie, e seng pula ya kgokgola mooko aowa, pula ya mathomo ya go tlhabolla lefase gore ditlhare le mabjane ditsoge ka boswa. Ditlhare marega dia ologa bjang bo ya hwa gwasala dirithe fela.

Gogotlha.

Ka pula ya bobedi bjalo mae a ditsie a gotlha, bjalo ka yona batho ba lema mas mo metlhaka ba feditse. Go tloga mo we go tla no fela go ena dipula mabele le ona a mela bjalo mae a ditsie le ona a phaphasa. Bogokgola botswa mabung, bjalo ke moka bothoma go ja dibjalo ga borakege, ka gobane ke dilo tse nnyane ke lebaka le we kgosi e rakago tsie marega.

86

Dinonyana.

Dinonyana ke ka karetsha ina ke gore leina go na le mehuta e mentsi ya dinonyana bjalo nonyana e we elego le naba ke mohuta o ka tee. Ka gobane o sepela ka mebapo bapo, mahuta o we ke Teane bontsi diteane.

Diteane.

Diteane dibela mae a tsona ka gare ga ditlhaga.

Ditlhaga tsa tsona diaga godimu dimu ga ditlhare tse dikgol tsa dilekeletsa mo we motho a ka sekego a fitlha. Le gona ka fase ga ditlhaga tsewe tsa tsona o tla hwetsana gona le bodiba. Dibeela melaleng dinokeng tse dikgolo tse bjalo ka Makhutswi, lepelle le Salate fase melaleng.

SM.

Ditlhopa.

Dibeela ka ditlhophha tlhophana, bjalo ditlilo sepela ka ditlhophha tlhophana tse we tsa tsona. Ge di fofa o tla bona setlhppha se feta, ka morago wa bona se sengwe ka morego se sengwe bjalo bjalo. Mowe elego gona o tla kwa e re tseketske a e diri e sa ji aowa e bolela e ja, ge motho a 87 fitlha a e raka ga go fofe ka e tee, e fofa ka moka ka setlhophha.

Kgaleke.

Nonyana e teane ke kgaleke. Ke gore e phakisa ka pela go ja. Ge e ka tsena tshemong yaba e kgole le tshemo, ga o fitlha e fofa wena mong wa tshemo o tla sala o rwele megono e lle e feditsi. Megono ke go swarella tlhogo ka diatla tse pedi. Bjalo e robala dinokeng tsa letlhakanoka. Kgoai o hupa nonyane e we ka pha-basemane gore ya seke ya tsena nageng ya gagwe.

Sefen ene.

Sefenefene ke diboko diboko tse we dibelega kg ke dikulukutla. Dikulukutla ke diboko tse dikgolo tsa riraba raba. Ke lenaba le legolo, a se rakiwi bjalo mohuta o we wa diboko tse we bare ditswa le bathoka. Lebaka ke le, ge batho ba lla bare sefenefene bjalo ba thoka bare le seke lare ke ~~kgfmx~~ sefenefene le kare ke bakgekolo. Lare ke sefenefene le napa le se baka.

Goupa.

Beng ba thoka bare ba seupa ditlhare ga banyake goupa 88 ng naga ka moka baupa masemong a bona le masemong a batho ba we bayago go motho yo we a kgonago goupa ke moka a tle a moupele tshemo ya gagwe.

Go selewe.

Ge mong wa tshemo e we a ile go moupela yona seile sa seje, mong wa tshemo o swanetse go fa moupi mpotso wa gagwe. Go o kwagala gore mopotsa ke kgomo bjalo e su go ke gobe le motho ka o tee yo we a ilego a likisa ditlhare tsewe tsa bathoka.

SM.

851

Mong wa nag a.

Mong wa naga ke kgosi lerumu le lengwe le lengwe le bona ke kgosi. Kgosi a e siti ke selo, ge a bona gore bakgekolo (sefenefene) ba tsene nageng o nesa pula e kgolo ke moka tsa hwa. Ke sona setlhare sa bakgekolo.

Kgosi ke ngaka.

Kgosi ke ngaka ya dingaka, ga gona ngaka e e ka fetago kgosi. Fela ge gona le ditlhare tse a sa ditsebego yaba gona le ngaka e e ditsebago o a mitsa ke moka a moruta teona, kantle le tefo. Ngaka e ngwe le e ngwe ditlhare tse dikgolo ba fela ba kgopela go kgosi tse bjalo ka mosebo le dilo tsa basadi ka gore masene a batho kamoka a ga kgosi.

89 Gotlhabanela naga.

Ga go motho le ka o tee yo we a ka tlhabanelago naga kantle le kgosi. O ka bona ka mowe matlakaleng a ka godimu ka mokg a o kgosi e swerego boima ka gona bakeng sa go thibela disinyi tsa nag". Ga gona tefo mowe medirong e we ka moka ka baka la gore naga ke ya gagwe.

Modiro o mongwe wa kgosi.

Gore nnete kgosi ke ngaka ya dingaka, o bile o kgona le gonesa pula ke ona modiro o mongwe wa kgosi ke modiro o mogolo wa kgosi. Ge motho ele kgosi a sa tsebe go nesa pula motho yo we a se kgosi ke moka kgosi. Dingaka tse dintsi tsa mehuta huta digona empa/dikgona go nesa pula Matape.

Gona le batho ba ba tsebago matape bjalo batho bawe a ba ba bitsi gore ke ding ka ba ba bitsa gore ke bateibi ba matape. Bjalo o ka hwetsana motho a tseba letape motho yow reka seke ra re o tseba matape aowa ke motsibi wa letape. Sekgomathole.

90

Monna yo Sekgomathole e be lle ngaka bjalo o be a na le letape la noga. Meraba ya gagwe e be e leta ke noga, o fo fitlha nae a bea a tloga. Ga go motho le ka o tee yo we a ka fitlhago a tsis meraba ewe. Ge a kare o likisa go

SM.

851

ke moka o tla bona noga e morakisa ka mowe noga e tswago a sa tsebe.

Lepara.

Monna ge a sepela o sepela le lepara, bjalo lepara le we o lebea kgaufai le mokotla wa gagwe. Lepara lewe ke lona lewe le fetogago noga. Ledithibeng tsaa gagwe e be go leta noga ge motho a gopotsa goya goutswa gea fitlha ke moka o tlhakana le noga ke moka e thoma go morakisa.

Sekgomathole sa borwa.

Monna ke ge a e ke tlide bjalo a e theta. O tk tla kwa a re ke nna Sekgomathole sa borwa ka lefetsa nka lefetsa Sekgomathole. O bolela gore ke na le dinoga tse dintsi, ka dibulela dika lefetsa.

Moledi a bolela go tswela pele.

Sekgomathole e be e le ngaka bjalo a tseba gape letape la mosepadi mosepadi keng a tlhalosa gore mosepadi ke lesepa.

91 Ke le' pe le lengwe.

Masepadi.

O be a o dira bakeng sa batho ba goutswa dijo, ka gobane batho ba bangwe o ka gopola gore ba sepela ba kgopela mabjalwa fela kganthe ga go bjalo ba sepelela dibedi. Ba tsena ka ngwakong ba bona nama ke moka ba rwala goba melatsa ya bana ba rwala. Bjalo ke mowe letape la gagwe e bego le soma.

Mmaggo Mapule.

Mosadi yowe mmago Mapule e be ele mosadi wa go buswa ke bjålwa, a tsoga ke moka o ya bjålwend a sesu a ja, selo o nwela bjålwa tlaleng. Mosadi a nophela ka ona mokgwa o we. Ba nwa bjålwa ka morago ga mo lesaba le palakene bjalo badisa ba tlhatlhela dikgomo ba gopola melatsa ya bona.

Batswadi a bana taba le melatsa, ba na le taba le bjålwa. Modisā yo we mmagwe a dirileng bjålwa ke moka ge a yo tlholo molatsa wa gagwe o hwetsana gore molatsa ga o gona ke moka wa goma o butsisa mmagwe mmame molatsa wa ka o go kae.

Mmagwe o rumasa dipone o nyakella ngwana wa gagwe molatsa.

SM.

92 wa ka o go kae. Mmagwe o rumasa dipone o nyakella ngwana wa gagwe molatza wa gagwe, ke moka o hwetsana gore molatza wa ngwana ga o gona.

Mmago Mapule.

Mosadi yo we a notsama a dira ka mokgwa o we. Batho ba lla ka batho ba mabjalwa gore batho ba bangwe a ba tale mabjalwa ba tala mauswa. Mosadi a utswa melatza ya bana ba motse wa ga Mabakane bana rba lala ba lla ka baka la tlala.

Mabakane.

Mabakane a ya go monna yo wa ngaka Sekgomothole o be a e ya go kgopela matape a nogar. A fitlha a dumedisana nae ke moka a motlhalosetza ka mokgwa o we a tswenyiwago ke batho ba mabjalwa mabapi le melatza ya bana ba gagwe. Bjalo ka gorialo mo we ke tlide go kgopela letape le le ka letago melatza ya bana baka.

Sekgomothole.

93 Sekgomothole a re go yena taba ya gago ke a e kwa, bjalo nka go fa fela mosepadi a ba a motlhalosetza gore mosepadi keng. A dumela a mofa are go yena o seke wa ya wa o sumisa lehono. E tlare ge mosadi wa gago ge a dirile bjaluwa ke moka o motse a tsolele bouswa lekgakgo ka le tee sekgerong bjalo a no bo bea le batong a seke a uta.

Mabakane a gomela gae.

Mabakane a tsea setlhare a boela gae, a fitlha a se bea ga botse. Bjalo monna a seke a botea mosadi wa gagwe a nore go mosadi batho ba we ba tlago ba jela bana baka melatza ba tla kwa bare batho ba loya, ba tla go bala nna ke na le mosepadi. Mosadi a butsisa monna gore mosepadi keng, monna are go mosadi wena dira bjaluwa o tla o bona. Go nyaka go bona.

Mosadi ka gobane o nyaka go bona mose adi a napa a dira bjaluwa bjo bontsi. Teatsi le we go nwiegago bjaluwa ke moka monna a botsa mosadi wa gagwe ka mokgwa o we ngaka e ilego ya motsa ka ona. Mosadi a dira bjalo, monna le yena a dira

ka taelo ya ngaka.

K34/82

Gwa nwewa bjålwa.

94 Bakgopedi ba bjålwa ba fitlha ba kgopela bjålwa, aowa gwa newa bjålwa go sena molato. Modira tsona a fitlha e be a sa treebe gore ke yena, aowa gwa sebe le taba ba nwa bjålwa.

Selemetsego.

Selemetsego goutswa se mosela nkgopo. Mosadi yena ge ba enwa bjålwa o lebeletse tra gagwe. A bona buuswa bjola a bobeilego le batong, ke moka a napa a botsea, a bouta ka mokgwa o we mong a tsebago ka ona. A ya a boy a boja gwa sebe taba.

Ka moewana.

Mosadi a tlhwa a enwa bjålwa a sena taba letseatei la dikela, a tloga a ya gae ga gwe kantle le phoso. Matla gosa ke moka mosadi a thoma go swara nkantle, a tewa a ya kantle a goma a boy a fitlha a robala ga robale ka kgole o kwa mmele wa gagwe o tapile.

95 Ka morago ga lebakanyana ke moka le a motsosa a thoma a ya kantle. Orile ge a boy a boy a le masepa a phethoga maotong. Batho ba motse ba thoma go makala tlore molato keng, yo mongwe a mokwela botlhoko a ya a motlhakola ge a motlhakola a ka o napa a baka a tswela pele gonya masepa bjalo mosadi a makala a tmotlogela are aowa dikantlholla.

Ke legosogoso.

Bjalo mosadi a thoma go bitsa moredi wa gagwe Mapule, are Mapule nkgele metsi ngwanaka ke swere ke legosogoso moredi are molato keng mma, a re kere nkgele metsi ngwanaka ke bolaya ke legosogoso. Ngwana a ya a kga metsi ke moka a fitlha a fa mmagwe. Mmagwe Mapule a nwa metei.

Go nyakiwa buuswa.

Mabakane a sala a nyaka buuswa a buuswa bogo kae. Mosadi a re aowa buuswa boliwile, monna are homola, a tlo bona, aowa ba h' mola bare tuu. Kganthe mosadi yena o setse

a belabela.

Metsi a baka tse kgolo.

Gore mosadi anwe metsi, a napa a makela tse dikgolo bjalo a thoma go fonya a robetse. Monna wa gagwe are molato keng mogatsaka, mosadi are ke bolaya ke legosogoso, lesogosogo keng, mogatsaka ke moka mosadi a homola asesa mofetola.

Monna a bona gore mosadi a babja.

96 Monna a ya ngakeng.

Monna a tlhaka tlhogo ke moka a tloga a ya ngakeng go tsama a laola mosadi wa gagwe. Ditaola tsa botsa monna gore mosadi wa gago o bolaya ke monwana. Sepela o mutsise gore ka tsatsi la gore o ile a dirang motseng wa ba bina tlou. Motlhong o we gobe gona le bjålwa o le dijo tsa batho ge a sa nyake gogobotsa o e mowe motseng owe o butsise ba tla go botsa selo sewe ba se belaelago. Ga gona setlhare sewe nna nka go fang, ke yena mong wa selo sewe a tla go fa seetlhare. Aya butsisa mosadi.

Monna a goma a boela gae, a fitlha a bolela le mosadi wa gagwe a re mosadi o ke o mpotse nnete, gore ka tsatsi le lengwe o kile wa dirang motseng wa ba bina tlou, mowe ebe go na l bjålwa ka tsatsi lewe. Mosadi a kwa gore go boima a re keile ke ngatha buuswa ka ja. Ba ile ba go bona ge o ngatha buuewa bjowe, a ke tsebe, ka gobane e be ke tagilwe.

Monna ya motseng wa Mabakane.

Monna are ngaka e mputsetse nnete, bjalo a tloga a ya mowe motseng owe wa ga Mabakane. A fitlha a bitsa monna a bolela nae, a re ke tlide mo ka putsiso are keng, monna are a gona sewe le sebelaelago mo. Mong wa motse are, ke melatsa ya bana baaka. Monna a re mosadi waka o mobotlhokong bjalo ge ke mutsisa ke kwa gore oile aja buuswa bjalo buuswa o re a fiwa.

Mabakane are ke molato.

SM Mamondi are go motsisi ke molato, ka gobane le nna ke tsere ditlhare tsa batho bjalo mong wa setlhare o nyaka

gore ditlhare tsa gagwe diliifiwe. Monna o ile a lefa melatsa ya bana ba we ka dipudi tse nne, ke moka a ya a tlhabela lehodu, lehodu la fola. Ditaba tsa fels dietla, mowe.  
Letswa.

Monna yo Sekgomothole e be e le ngaka ka gobane o be ana le ditaola. O be a bile a tseba le letswa. Letswa la tagwe e be ele la gore motho a gafe, a seke a nyaka ditswaro tsa gagwe. Motho wa lona o tla no tlhaka lebaka le le telele mafelo a lope ka tlhogo a ke a hwela ka gae, o fela a hwela sokeng.

Matsie.

98 Mosadi yo ke ngw na Lokweng, o ile a tsea ke baga Masumu monna wa gagwe e be ele Mpedi. Bjalo mosadi a loya ngwana wa Mamokgadi ngwana Masete a be a tsere ke ba ga Mokgatlha. Ba ga Mokgahlaba sinya letswa.

Ngwana yowe wa go loiwa e be ele ngwana wa mothepa ba bile ba a mogetse dikgomo tsa morwa Kete. Bjalo Mokgatlha a ya ga ~~makak~~ mokgalabje yowe ke moka a tla a sinya letswa. Moloi o sepela bosego a fitlha bosego ke moka a dira ka mokgwa o we a tsebago a ba a tloga le bosego bjowe a sa bone ke motho.

Letsofi.

Ka lona letsatsi le we a go fitlha a sinya ka lona ebe gona le letsofi le legolo. Bjalo ka morago ga modiro o we wa gagwe Mokgahlaba a re mokgalabje robala o tlare go tsoga e sale gosasa wa kgona o tloga o ka gobala ka baka la letsofi.

Monna yo we wa ngaka re pitsa e senago mollo e sega ke ntsi e feta ka fase. Phiri tshaba moso morwa mokete, ke nnete phiri tshaba moso, ka bakala gore o tlide botlhotlolong bjalo nna ke tlide go loyana bjalo mo ke tloga a ka swanela go bona ke motho. Pitsa e senago mollo, e sega ke ntsi e feta ka fase.

Ke seema se we bjalo ka morago <sup>mo</sup>ga/motho a swere ke

letswa, monna yola wa mamondi a ya go monna yola wa ngaka a

SM.

ARE KE TSE DI BOT E E BE KE GANA MOLA ORE KE ROBALE MOLAO  
wa o tseba ke nyaka kgomo. Monna are aowa, ke kwile.  
Tlhaloso ya seema.

Mokgatlha are go ngaka o ke o ntlhalosetse seema sela  
sa pitsa e senago mollo e sega ke ntsi e feta ka fase. Monna  
wa ngaka re go yena à lehono wena o ka nteega, bakeng sa  
modiro waka, monna are aowa go bjalo.

Pitsa bela ka mollo o tuka, ge moàlo o ka tima pitsa  
e ka seke ya bela. Ntsi e a tsena ka fase ga pitsa ka moka  
ya feta, ka gobane mollo ga o gona, fela ge mollo o le gona  
o tuka e ka seke ya sega. Tlhaloso ke yona e we ke gore  
mollo o timile.

Mollo o tima ke motho ka gobane ge a ka seke a tima  
magala a tlaba gona bjalo magala ana le phiso ya ona ntsi  
100 e ka seke ya feta ka bala la phiso ewe ya magala. Ge o sa  
tima ke motho o tla tima ke metsi a pitsa ka gore e tlare  
kowa e bela ya fufula ke moka molle wa tima ke metsi apitsa.

Ge metsi a ile a tima mollo, ke moka ntsi e a sega.  
Ge o kare orela motho bjalo motho yowe wa seke wa motanya  
a go tlhalefa, motho yowe a swanetse gosegaa. Lebaka ke le  
motho yowe o go e tse mahulong, kagobane o bone gore motho  
yowe o tswago go yena ke mokete, bjalo ka gorialo mowe o  
tlatla go nna ana le dikgomo tse pedi are ke t motlhabele  
ka sephiri ka dira bjalo ke mokw wena wa lebella gore o  
tla bona tlhaga e swa wa seke wa bona selo.

Mokgw wa ngaka.

Go ile wa ya ga ngaka wa motsa dilo tse gago, ngaka e  
we ge e tla go somela modiro wa gago e swanetse go tla bosegoo  
ke moka e dire modiro wa yona e sa bone ke motho, e be e tlog  
e sa bone ke motho, ka gorialo mowe o tla bona modiro o  
we o direga ka baka la gore ga go tsebe motho.

101 Letswa la matsie.

Ka morago ga mo ba ndile selo sa mhu, ke moka mosadi  
a thoma. O ile a thoma motlhlang ba nwago bjalwa bja go  
SM. tlosa meriri ya mathomo. A thoma go botsa ngaka ya go

alafa lehu gore ba gofile bjalo bjo modiro wa gago keng.

Ngaka ya seke ya mofetola, ka gobane polelo ewe a se a motho ge a thabile ga botse.

Matsie a thoma go rogaka batho.

Mosadi yowe Matsie a thoma go rogaka batho. Batho a baka ba moledisa bjalo ke ge molao wa dingaka o bolela gore ge le kare le le setshileng la no bona motho a dira dilo tsa gage go se tlhamatsege, motho a seke a moledisa a ka feta le lektele la motho yowe. A no rogana ka mokgwa owe mong a kgonago bantshitse matlho ba molebeletse.

Mafelo a marago a gagwe ba bona a kgaola thetho ya gagwe a thoma go e sotla bjalo pitsa e swa ke mollo e a bela. Mosadi a sala a le fela a sa tswara selo. Ba gabu ba moswara ba motlemella malapi a tswela pele le go a rutlumulla.

102

Mmaloo! Motho a diri ka kgole, monna a moswara a mogoga a ritlha a motsenya ka gare ga ngwako a motswalela. A boyu go kgopela bjalo ka morago ga mo bjalo bo fedile a boela ka gae, a thoma a bula ngwako mosadi a re o a tswa monna a mokgarametsa ka gare ga ngwako. A butsisa mosadi wa gagwe gore molato keng bjalo mosadi a seke a botsa monna a tswela pele le go noba a bolela mediro ya gagwe e we ailego a e dira.

Monna a bona gore a kwane le mosadi wa gagwe a goma a tsolla ngwako wa gagwe ke moka a tswa a ya ga makgolo wa gagwe. A fitlha ga Lokweng are go bona nna ke gakana le ngwana wa lena, sewe a se dirato se a nkgakantsha. Makgolo wa gagwe wa monna are molato keng, mokgonyana are a ke tsebe lena le ka foya la bona ka nosi.

Masegwane ke yena papago Matsie a bitsa mmago Mataie ke moka mosadi a tla bjalo a fitlha a dula fase a losa ba dumela. Monna are ke kwa mokgonyana wa gago ore moredi wa gago o a babja kudu bjalo ke re go wena kitima o mona o tlatla o mpotsa bolwetsi bja ngwana, mosadi are tuu lebaka le le telele ka morago aya a tsea lepai lagwe a wela tsela kantle le polelo mokgonyana a mosaha nthago.

103

SM.

Ba sepela makgolo wa gagwe o e tile pele, mokgonyana  
o setse kanthago. Mongwe o tla kowa yola le/<sup>ye</sup> na o kowa.  
Makgolo wa gagwe a fitlha motseng a tsena ka lapeng la  
moredi wa gagwe a dula lapeng. Mokgonyana o sale nthago  
kudu ka baka la gore o ile a sala a roga. Bjalo ge a dutsi  
mowe lapeng a kowa tse dibolelago ke moredi wa gagwe, ka  
gare ga ngwako e le dinalete ditlhaba mmagwe.

Mokgonyana a fitlha a bula ngwako mosadi a tlhanetsa  
monna monyakong gore a wa a tswa, monna a goma a moetsa  
ka ngwakong bjalo are go makgolo wa gagwe tlang le bone,  
mmago mosadi a tsena re go moredi wa gagwe molato keng.  
Moredi wa gagwe a lebella mmagwe are tuu sebakanyana.

Ka morago ga sebakanyana sewe moredie are ke madio ayo  
no mamokokonono yo a nyaka go mpolaisa are yena a sale a  
phela. Mokgonyana o ile a swaba kudu makgolo wa gagwe  
le yena se sa bolela selo ba fo dula bare tuu.

104 Moredi a ema ka maoto a sepela a libile mmagwe a fitlha  
a mokelea ka le tswele ke moka a thoma go lwa le moredi wa  
gagwe, monna a e lamola a sea e tlhoke. Ge a lamotse,  
ke moka makgolo wa gagwe a tswa ka ngwakong a dula lapeng  
mokgonyana le yena a tswa a tswalla ngwako a dula le makgol  
wa gwe lapeng.

Mokgonyana are go makgolo wa gag e ke tsona tse,  
tsewe ke lebitsetsago tsona. Makgolo wa gagwe a buisa moyo  
mohu are o thomegile neng. Mokgonyana are ga na lehono e  
be re lekowa motseng o la wa ga Mokgatlha go nwewa bjaliwa  
bja se tshila, bjalo a thoma goroga ngaka ya go alafa  
setshila. Ka morago ga maroga awe ke moka a napa a thoma  
tsa na tse le libonago a dira.

Makgolo wa gagwe are ke dibone bjalo ke boela gae, go  
botsa papage ka gobane go oka molwetsi ke go dula nae.

Bjalo yo motho yowe a moloilego o moloetse godimu aka ka  
gobane o ile le go bona moriti wa ka. Makgonyana are le

105 tla ba botsa makgolo bjalo ka ge le lena le bone ka matlho.

Makgolo wa gagwe a boela nthago a fitlha a botse monna wa gagwe. Are go monna ngwana go bonagala gore ba motsheletse fela setlhare se we ba mofilego se a mogafisa. Ditaba tse a dibolelago ga dikwale, monna are ke dikwile ge arialo a napa a thakgoga a tsea lepapa la gage a wela tsela.

Mokgalabje yowe wa ga Lokweng a ya a fitlha a hwetsana mokgonyana a dutsi lapeng ntlo e tswaletswe bjalo are molwetsi o ile kae, mokgonyana are o ka mo gare ga ngwako. Makgolo wa gagwe are nka baka lang o motswalela a o tseebe ge batho ba dutsi lapeng go a ila go tswalla ngako wa molwetsi. Mokgonyana are ke a tseba makgolo bjalo molato ke o, wa bula o nyaka go tswa a tshabe.

Are go mokgonyana bula ngwako ke mone, bjalo mokgonyana a bula ngwako a tseba le makgolo wa gagwe. A nohwetsana gore moredie o fela o bile oja ditswaro tsa gagwe. Papagwe a butsisa moredi wa gagwe gore e kaba molato keng  
106 moredi a lebella motho yo a bolelago.

A mona a ba a motseba are dumelang papa, papgwe a re dumela ngwanaka. Odira keng. Moredi are ke madio a mma mamokokonono o ile nna ke hwe yena a sale a phela papa. O ile a dirang ngwanaka bjalo ke moka go fedile a sa ba fetola o swere modiro wa gagwe.

#### Mamokokonono

Mamokokonono ~~ke~~ a se leina ke monwana o mogolo wa le tsoga. Monwana o we leina la ona bare ke mamokokonono. Motho a supiwi ka monwana o we ke wa boloi a go supa ka ona o wa goroga, thogako e we e ela boloing. Monwana wa tshupa ona motho ge a gosupa ka ona motho yowe a go supago ke moloi o nyaka go gobolaya. Ona mosupi wa monwana wa tshupa ge a go supa a bolele ke gore o go tshabisa madi.

Mamokokonono ge o ka nosupa motho kaona le ge o sa bolele o no homola ga go bona o a tseba gore o re go yena mamokokonono mofetsi wa batho, e ke a ka bona keng. Momokokonono ka theko e ngwe ke marega a bopele bja basadi  
107 ke ge motho roga mosadi yo mongwe a sa mosupi ka monwana,  
SM.

owe wa mamokokonono, gona mowe o roga mosadi bopele bja gagwe.

Motho a ka s-ke a dula a le ka ngwakong lebaka ka moka . Baile ba motswalela ka ngwakong tsatsi le we le bosego bja lona ka moswana ba bona gore ke boima go dula ba motswaletse motho ka ngwako. Papagwe are muleng le boneng gore o tla dira bjang, ke moka a mula. Are go tswa ka ngwakong a thoma go fo tshaba a bolela leina la ngwana yola wa Mamakgodi a re o a morakisa.

A hwetsana mosadi goba bana o a ba tia, ba bagolo o ba fosa ka mafsika bjalo bjalo. O ile a tlhaka ka mokgwa o we go fitlhela a dira ngwaga ka moka. Ka morago ga ngwaga a hwa, o ile a hwela sokeng. A bona ke badiesi ke moka ba tlhaba mokgosi.

Banna ba tshologa mokgosi ba ya ba morwala ba tla ba mea ka ngwakong. Ba kgobakana ba kgona ba moisa mabitleng. Matsie o e tifile ka setopo sa gagwe, ditaba tsa fela di tla mowe.

#### 108 Setwapa-monwana.

Makoma e na ke ngaka ya mosadi, ke tsentsha mo le naneong la dingaka tra banna, ka baka la gore ke ngaka. Dingaka tse dingwe tsa banna dia tlhaetsa mo go yena. Go tlhaetsa ke gore a di lekane nae, o a ba feta. Ngaka ena ya mosadi e na le mehuta huta ya ditwapa menwana. Mehuta e we ya ditwapa menwana ke e: Setwapa-monwana, Setwapa-sa-motshekga, Setwapa-sa-go-tshuga le Setwapa-sa-tladit.

Mosadi yo o ile a tsea ngwetsi ya gagwe, ka baka la go bona gore a na ngwana. Bjalo ngwetsi a tla a belega ngwana ngwana yowe ke wa motlhankana, bjalo leina la ngwana ga le tsibji, leina go tsibja la Disego. Makoma o be a kgoga motsoko le lebake. Ka gobane lebake lona e ka ke molao wa dingaka ka gobane ngaka e ngwe le e ngwe e kgoga lebake, gamogo le motsoko.

Ge a ~~mix~~ beile dilo tse we ka ngwakong wa gagwe, ke SM. moka o hwetsana motsoko o tsholotswe lebake le ntshitsswe.

109 Mosadi a thoma go makala a tsea ditaola tsa gagwe a laola, bjalo ditaola tsa motsa gore ke ngwana wa gagwe. A buuteisa Disego aremotsoko waka le lebake go utswitse mang, Disego are a ke tsebe.

Bohodu a borate ke motho.

Mosadi a bona gore ngwana o a gana, a seke a motshela phefo. Are go yena go lukile ngwanaka sepela e be ke go butsisa taba ewe kere kotse molthomong e kaba ke wena. Ngwana a tloga a thabile are a ka boniwa. Ngaka ya goma ya bea dilo tsela tsa yona ga na kowa o dulago a di bea a tloga.

Disego a boela a ya a utswa ngaka ge e boyo ya hwetsana gore dilo tsa yona ga digona. A butsisa mmago Disego gore dilo tsaka ga dika moka, mosadi a re ke tsebe.

A goma a butsisa Disego le yena a no goma a gana.

Makoma a boneketsa dilo tsela tsa gagwe ka ditlhare tsa setwapa-monwana. Dikomadi diloma beng ba tsona. Ka moswana Disego ge a dutsi le bagwera ba gagwe kgorong ba okwa a o dira bjang  
110 thoma are joo monwana joo monwana bare go yena/are o a opa e ke go tsene tshwana ka gare ga ona.

Letsatsi ge le tlhaba le ya godimu bjalo phiso ya mollo e fisa kudu, ka baka la letsatsi. Ba tlogela mollo ba negetsa dimpa tra bona letsatsing. Disego a thoma go lla, letsogo la gagwe le omile le opa ka maatla. Mmagweaya are molato keng ngwanaka, ngwana are letsogo laka le a opa o dirile keng are a ke tsebe.

Makoma o ile go kwa ngwana a sa thoma gore joo bagwera ba gagwe ba mutsisa a bolela go opa ga monwana, ke moka a botsa mmago ngwana gore ke saya bokete, bare motho o a babja, ke mofa metantane, ngwana o sala a rwala lekatle makgolo wa gagwe a segona. Ngaka e fiyo tloga kakgole.

Ngaka ya ya ya dula motseng o mongwe, bjalo ge a dutsi mowe are pelo ya ka e a remoga a ke tsebe molao. Ga e ke tlogile go tlhoka letaba. Fela motho o a tla, o tla le ditaba tsa bolwetsi. Ka moragonyana ga sebakanyana o

ngwetsi wa gagwe a fitlha. Ngaka yare ke boletse motho  
 111 yola o rwele taba. Mosadi ge a fitlha a fitlha a ela dikudumela  
 are tsororoo dipelo tsa gagwe dibina bina. A fitlha a  
 dula fase a losana nabo. Ngaka yare goroga motsodise, ke  
 gore re botse, mosadi are re makatsa ke ngwana o a babja, m  
 molato are o folla o re letsogo la gagwe le omile lebile le  
 a opa a tsebe gore le dirile keng.

Makoma are kitima o ba o lebeletse ngwana yo we waka  
 gana bjalo ke a tla, ke sa laela beng ba motse. Mmago  
 ngwana a boela gae, mosadi a sala a dula, kowa ba lebeletse  
 gore gana bjalo o a tla. Ba bona leteatsi le a madikeloo  
 bjalo a goma a boela a fitlha o hwetsana gore Matswala  
 wa gagwe o tlhabile ke madi o mositisa le go fegela.

Mosadi a tsena ka ngwakong o we ba meilego go ona,  
 matswala wa gagwe are ngwetsi waka nna ke bone metlholo  
 ge ke re ke tswa ka kgoro ke moka ke tlhaba ke madi a ba  
 a kwisetse fase. Le/ba ntliisa ka ngwakong a ka dibona  
 bagologolo ba kvala gore o seke wa laela pele o yago laela  
 nthago o tswago.

Ngaka e sita le go bolela o bolela lentsu la gagwe  
 112 letswa kgole. Mokgekolo wa batho a bonagala gore o  
 kwa botlhoko kudu.

Mofuriwa a ne maano mosadi a re lehono ke tswalegetse  
 ke kgomo nageng. Ge kgomo e ile ya tswala nageng, modisi  
 wa kgomo a swanela go tlogela namane sokeng. O a e etetsa  
 mowe namane elapago o a e rwala.

Go adima pokolo.

Mosadi a thoma go adima pokolo le go kgopela monna yo  
 a ka mogapisago yona, gore ba e tetse motho wa batho bawe  
 ba moise gae. Beng ba motse bare dipokolo tsona digona bjalo  
 matlhanya a setse dikarwalago molwetsi. Mowe gona mosadi  
 motho o swanetse go babja a le gae gagwe mo le rena re  
 motfetsing.

Molwetsi are, botsang ngwetsi waka moso ga o na lesidi  
 ke tla robala mo a kitime a yobebella ngwana yola waka. Nna  
 ke nna yo mogolo mokehwile a ke na taba, pelo ya ka e ba

SM.

NIE VAILEDIC NIE.